

achieve great things."

from work in the City.

Mrs. Pandit, Indian Ambassador in the United States, and Mrs. Mary McLeod Bethunic, whose story was published in the Bantu World of October 7, 1950.

Tvl. Congress Without New Officials: Special Session May Be Summoned

sat the fecent Transchat Frevincial Go annual conference has resulted, according to several Congressmen interviewed by a "Bantu Word" representative, in this organisation being without a constiluted leader at present. Election of a President at the Springs conference was necessary because the term of office of the incumbent at the date of conference had expired. A special conference, it is learned, will be held in Johannesburg on November 12, to elec: a President for the Province.

Disagreement at the Springs on. "have always used Congress |conference arose from certain aspects of procedure, even over the election of the President Two

BUS SERVICE WANTED FROM TOWN TO ORLANDO Africans in the City, particularly residents of African town-

The Urban Areas Act, which lation, was under way .- SAPA.

reldents train alone, they point out (three rail forshaps lines to the area.

Haunted by thoughts of the terrible Orlando train accident I two years ago, they point with concern at the ratio of accidents n this route and that on other Witwatersrand areas.

The most recent accident last Sunday caused the death of one passenger, Mrs. Virginia Nkabinde whose funeral takes place this Sunday. Resulting from this accident are demands for im-provement of the service to the area. Trains are said to be dang-rously overcrowded, especially on weekdays.

run by the administration or a private company. This would, in effect, divert a number of passengers from the over-crowded

trains morning and afternoon when workers go to and return

Molehe and H. Ben-Mazwi of East London (father of the president of feel sure we will be able to National Registration Act, which the Transvaal Rugby Union Mr applied to all sections of the popu-Sonwabo Ben-Mazwi), Mr. Plaatjie and others. Mr. Julius Ben-Mazwi, prother to the late Mr. H. Mazw and Mr. Tatius Sondlo (father of Las been deemed necessary A meeting will be men in promised to deare the legit in the of Colourods being included in the

tour. During the last test match Griqualand West and North Easterns were not represented because of local differences.

South Africa Faced

Voters Terms of agreement between the Prime Minister, Dr. Malan, as leadthe present secretary of the Tvl), er of the Nationalist Party, and arranged that this should be 'a the Minister of Finance, Mr. Havepurely Bantu side but with the nga, as leader of the Afrikans change of times a combined XV Party, provide for the separate presentation of the Coloured el

torate in the House of Assembly the senate and the Cale power-

The Coloured voters, estimated at 47,000, will have four representatives in the Assembly, one in the Senate and two in the Provincial Council.

As far as possible the quota for each constituency will be the same for European and Coloured

distinct groups showed themselves ideas, ideologies and policies of at this conference. In view of the organisations that were not sinforthcoming conference, cam- cerely pro-African." paigning on both sides is being The question being asked is:

vigorously carried out. who will summon this special ses-The national-minded group is said to favour Dr. W. F. Nkomo for the Presidency. Already, he has been nominated by the Lewisham, Roodepoort and Ladysel-borne Congress branches.

"Congress wants a leader with simple methods of teaching the masses how to live; a man who has himself proved a success in such spheres of life as affect their accompany of the congress veterans, such a meeting would have to be called by the Congress National Presi-dent, Dr. J. S. Moroka, or some-one delegated by himself to sum-mon, open and preside over such economic, social and political well- a conference when the election of being," a Congressman campaign- a president can be constitutionally ing for Dr. Nkomo's candidature carried out. said.

He deplored foreign trends in Congress leadership, saying these would ultimately ruin the organisation. "It is useless following these so-called 'radical speech-makers'; to make noise is merely to make matters worse," he added.

Ramohanoe Also Sought

Mr. C. S. Ramohanoe, outgoing president, is also sought in certain circles. In fact, he himself seeks re-election and was one of the two candidates at the Springs annual conference. The fight between himself and the other candidate. Mr. J. B. Marks, brought to the fore a split at the conference.

"Except for the politically confused Congressites, and those who will always be carried away by cheap sentiments, there were two important points worth consideration concerning both candidates. a pro-Ramohanoe sympathiser said. "First, Mr. Ramohanoe represented Congress and its ideology; secondly, he represented African Nationalism with all what it implies as personified in the African National Congress." As far as Mr. Ramohanoe is concerned. 'Africa for Africans' is of

first consideration, he added.

FRICA

PER

ST

AN

B2

Who Will Summon **Special Meeting?**

rowded out of the Albert Street the Methodist conference-"It is tragic that whenever elections are to take place for the pre- Methodist Church last Sanday afternoon. The service at which sidency or membership of the executive committee, the national or fourteen Africans were admitted provincial Congress candidates to the full ministerial orders of the will almost invariably be import- church being a rare and important ed from outside the ranks of occasion, some worshippers took staunch and zealous Congress sup- their seats as early as 9-30 a.m. for a service scheduled for 3 p.m. porters." he said.

"It is also not honest and fair on Rev. S. le Grove Smith, newlythe part of those imported to seek inducted President of the Metho- Dr. Webb said election to the leadership of an dist Church of South Africa, took "There is no other known voca- Chairman of the Kimberly- School Fund will be published organisation in which they them- charge of the service at which he tion which puts so much responsi- Bloemfontein Methodist synod after final discussions by the selves have no confidence, and to was assisted by Revs. E. E. bility and denands on one's soul— district; Mrs. W. C. Teka repre-which their loyalty is also divided. Mahabane of Vereeniging, E J. to be a leadr and servant", he senting African Women's Manya-These imported leaders," he went Ndzamela from the Cape said, pointingalso to the solemnity no of the church.

ORLANDO HOUSING

ALLOCATION Allocation of houses in the

township was considered by the Orlando Advisory Board at a special meeting last week, A memoraodum drawn up by Mr. J. S. Mpanza and Rev. O. S. D. Mooki was presented for consideration of the board which, following discussion, unanimously adopted and sub mitted it to the City Council, states the "Bantu World" Orlando correspondent.

It would appear that the Board is of opinion that tenants of the original stantytown now housed in breeze. block houses, are entitled to allocation of houses according to the 1944 waiting list. The board urges the council to give accommodation immediately.



Realising that railway buses which, until last month, were rus-Ngema, to face increased fares to safeguard the all-African controlled Bantu Bus Service now operating in the township.

Mr. Ngema said that while the service in Orlanda was this month inaugurated with six ve- States on his return from meeting hicles, the residents have now General MacArthur in the Pacific requested more bases at peak President Truman said: 'Instead periods. To meet this request, he would run twelve buses at peak of working with other Govern-

GRATEFUL TO MINISTER

extend its control over other Answering a question Mr. Ngepeople. It embarked on a new ma said that it had not been possible for him to take over the bus colonialism-Soviet style. The shed used by the S.A.R. buses at colonialism has already brought Orlando Station because the Jo- under its complete control and exhannesburg City Council would ploitation many countries which not grant him a lease, nor agree used to be free.

to any sale of that portion of land "These tactics of the Soviet-Union have imposed an increas on which he intended opening a small servicing depot for buses on ingly greater strain on the fabric of world peace. Aggression and the Orlando line.

Among

ordinands. "A linister is a servant Chairman of the Clarkebury dis-

However, Mr. Ngema had a fine word for the minister of Transport, Mr. P. Sauer, whom

he met personally and who was considerate and sympathetic throughout negotiations he had with him. He also praised the cothe work was completed in a service which begins at 11 a.m. At in the Kgotla enclosure, friendly atmosphere," he said. 2 p.m. the cortege leaves the

HUGE CROWD ATTENDS METHODIST

INDUCTION SERVICE

It is estimated that over 3,000

while large numbers stood outside.

Church for Creosus Cemetery. (Continued on page 11)

The lines serving the area are, however, heavily used and an ncrease in the number of trains would be a great problem. To overcome this, a suggestion has been made that the Railway authorities should supplement the service by means of buses either

Truman Speaks Of Soviet 'New Colonialism'

In a broadcast to the United | threats of aggression, aided and abetted by obstructionism in the United Nations, have caused rave concern among nations which are honestly seeking peace President Truman also called ments in mutual respect and coor a 'partnership of peace' with operation, the Soviet has tried to he peoples of Asia.

> HONOUR FOR DR. MOROKA Dr. J. S. Moroka has been electd honorary president of the 'tudents' Bantu Studies Society of the University of the Witvatersrand.

FIRE DESTROYS **TSHEKEDI'S HOUSE**

FUNERAL OF MRS NKABINDE Fire destroyed the house of Arrangements for the funeral of Tshekedi Khama, former Bama-Mrs Virginia Nkabinde who died ngwato Regent, at the Serowe in a railway accident at Orlando Kgotla on Tuesday. The fire is operation he received from the last Sunday are as follows: the cor- believed to have been accidental. Transportation Beard in con-tege leaves the house (7606. Tshekedi built this house for his nection with the transfer of the Orlando West) at 10.30 a.m. on mother, Semane, over 30 years ago. road licence at Orlando. "All Sunday, October 22, for a church It was one of the number of houses

CHIEF'S BIG **GIFT TO ADAMS**

Sapa reports that Chief Mtubatuba, of the Mkwanazi tribe in Zululand, has presented 100 herd of cattle to the Adams College Many people found themselves | and E. F. Garrett. Secretary of | of the occasion, and also the signi- Amanzimtoti, which will shortly celebrate its centenary.

ficance of the Christian ministry. Chief Mtubatuba is himself The congregation was drawn people crowder into the church from many parts of the Union. nearly 100 years old. He announ-Ministers present ced this gift to Mr. F. W. Ahrens CHARCE TI ORDINANDS were Revs. E. L. Craeg, B. A. the Natal member of the National Dr. J. B. Web, outgoing Presi- D.D. from Fort Hare: H. Historical Commission, when he dent of the Mdhodist Conference, W. Rist, M.A., former Governor of visited Mtubatuba a few days ago delivered his carge to the African Kilnerton Institution and now

XUMA SCHOOL FUND

of Christ: he is also a leader" trict synod of the church: C. C. The statement of the Com-Harris: C. E. Wilkinson, M.Sc., mittee administering the Xuma With Two Aternatives

quota will be determined on the basis of the average number of European voters in each constituen-Professor Horton Davies of cy as laid down by the South

Rhodes University College, speak-ing in Cape Town on Tuesday, seats in the Assembly be increased. said that South Africa pays no the Coloured representation will more than lip-service to demo- be increased in relation to Eurocracy. He believed that South pean representation.

Africa was faced with two alter- Both leaders are satisfied that natives, either democracy with all the arrangement will not diminish its implications or the demolition the existing political rights of the of society based on the crumbling Coloured population and will not pillars of injustice and assisted by conflict with the provisions of the 'the hammer and sickle.' South Africa Act.

Monna oa Afrika e ka Boroa ea tenang hantle ka ho fetisisa



"KE TSUBA SEKERETE EA MOKHABO-CTOC! HA LI MATLA, LI PHOLILE HAPE LI LATSOEHA HA-MONATE"

Monghali Kelly " Fiver," eo lebitso la hae hantle-ntle e leng Kelly Nolutshungu, o hlotse hlolisano ea banna ba tenang hantle mane Bantu Men's Social Centre, Hape o fumane lebitso la horo ke morena oa Jive Afrika e ka Boroa. Ho feta moo ke naleli pel-a liboka - o tsamaile lefats'eng la Kopano le ba lits'oants'o ba tsejoang ba NU-ZONK. Mong. Kelly "Fiver," e mong oa banna ba mokhabo ba tsejoang haholo Afrika e ka Boroa, o re: " Metsoalle ea ka e khabane e khetha C to C hobane e le sekerete se u ka ikhants'ang ha u se tsuba."

UTC.NS.SESOTHO



PAKETHE E SEPHARA E KHABANE EA TSE IO

PAGE TWO

The Bantu Wor'd, Johannesburg, Saturday, October 21, 1950

LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

sebaka pampiring ea hao sa uu hlahisa tse hlahileng mona Bohlokong "Bethlehem" nakong e fetileng,

Har'a lipapali tse ngata mon hae papali e ratoang habol pitikoe "Foot ball". "Me re bil le mokete oa pitikoe mabapi l bashemane ba mona hae.

Bahlanka bana ba kopane sontaha ka la bots'elela le ka la bosupa khoeling ea Phato-

Ba Kena

Ba kena bashemane ba Klipi betane e le 'nete. town ka la botselela; eitse ha ba kena ba kena ba bina ba re Thimi tsena li re hloile khanthe li re baka bohale. Che ba ile ba ts'osa ba bangata ha ba ipolela

An e beon har'a lebala pitikoe a bua motho a re: Ya suka ya hlala!" Molaoli a e fea phala; ba tamola bashemane ka n'ga tse peli ba le mafolofo ba talimile tlholo,

Eitst ha e tloha, papali ea ebs ntje ka nga tse peli empa leha ho le joalo bashemane ba Bohlokong ba joents'a hore ba tseba ho fetisa ba baeti, Ba hlola ba baeti ka tihaku "goal" e le ngoe.

Nakong ea mots'eare oa mantsihoea ho ile hoa eba hobe.

Eitse li beoa bashemane ba Klipown ba hana ho utloa hore ba shapiloe hosasa, ba e letsa.

O! caba ba gatilile moferefere bashemane ba Bethlehem ba hana 7 la Phupjane 1950, re iphsinne ho ution moroetsana a re; "ha le ka mokete wa lenyalo mono le jele" ba li laakdoringlaagte (Xa-Marea,) letsa bashemane. Papali ea fela e Banyadi e be e le Morena e 5-2 ke hore Bethlehem 5 Klip- Mokoena, wa Marapyane le Miss

Re ne re lla ka "Dady Wallace' "Sense of knowledge" le "Profesbanyadi ba tswa ka xae xo ya sor" enoa ke mokoallo.

kerekenk. Ka mo batho e bexa Ka la bosupa hosasa ho ile ha le ba bantsi ka xona, bangwe ba kena ho-reatseba ke hore batsepuo a ka nga tse peli. 'Me hoa thola rena xe re a bona banyadi xe ba hare tul hose ba bonts'ang, papali ea ba ea feela.

Hape ka la bosupa joalo, eitse ha lerapama ke ka "ladies time" hoa fapana African le Bantu Associations tsa mna hae. Eitse ha li boea tsa kena tse

khubelu e leng "Eastern leopards" ba ne ba ts'epile hore le African e tla nts'a bats'epuoa.

African ea nts'a... masea; ea Banyadi ba nyetse kerekeng ya African Catholic, ya Moruti A. floha bana ba etsa mohlolo ka Bokaba. liar'a magheku a Bantu. O! mosuce bana ba bacala ka batho Masoxana le banenyana erile ba bang, Aol bana ba African ba e ba kakatlela "£110s ke male a fela ba famile pele. Basotho" xona ka hwetsa nke mo-

he ha le inela mosuad igwe le mongwe o nayo morabe z haholo ke hoba mona Lethig Monate wa kosa ye O a xafisa

Commonsense

and HÆMORRHOIDS (PILES)

Why tolerate prolonged pain and distress when Rev. J. Kekana, barena Ezzkiel e neng e bints'oa

BETHLEHEM: Mosuoe ke qel: baka pampiring ca hao sa un balaoli "Referees" thusang bahlo-MOHU G. LETELE phei re se rt shoele.

Hee lena Bafokeng! -D. Mabuya. Le bonwe ke mang muloi,

A hwetja ngwana lena 'fokeng. WESSELSBRON: Maoba ka li A mmiletja go namela koloi. le 2 October ke ha re boha ba Anthe gagabo ke leshokeng? lija-batho Tennis Club ba ts'oa-

ahane le ba Dinare (Kroonstad) he letsatsing Ia pele leha papali

ne e se ntle ka baka la moe³ Moshimane wa hlaba e nthso, etellong Dinare e ne e le pele ka A rweshitjoe pheta ke 'Mamodisha. 5 points empa 'nete ke hore li ne Modumoto mo 'sheleng le leso.

Hee wena Lestrade wa Kapa,

ila la 2; tsatsing leo ha e sale li beng s'oarahana ho tloha ho seng hc Mono gae re phumiloe ka lapa,

ihlela qetellong, 'nete ke hore Esale Letele a isha 'kgomo no- leo a latihe le bogoshi ba gagoe. keng, hlotse Kroonstad empa ba bone A wela bodibeng a thapa.

na ho tume li melala, khopolo ea Le wena London o lobile, oa tlileng ka eona e fetohile le-Tja 'Bohlale bya Bochabela' feela-feelane, ba ne ba hopotse

ore ba tlile ho itsamaela feela. Gape Letele o be o mmotile, Ka mengwaga meraro o go laile Gore bohlale bo tjwa letjatjing.

Qetellong Dinare e bile 24t oints, Lija Batho 228, Dinare e hlotse ka 20 points 'matsatsing a O ikele ka khutjo Mofokeng, nabeli, le ka hla la bona hore e Mo lefaseng ke morakeng feela. pile mosebetsi o moholo, 'me ka Ga se gae ke leshokeng; atle ho boikhohomoso kapa bona Rena re tla no go llela,

poikhantso ke hore ntho ens Wena o itulele go Abra'm Schu-Fennis ba e bapala ba Lija Batho beng. na e le haufi le bona ha ho bac

-Ka A. S. Cella

-T. T. Molebeleli HAAK DORINGLAAGTE. Ka la 1 ho ea ho 17 ditemana.

mora matsatsi a mahlano. ntsoaki a le mong.

boea koa Tshoane moo a neng a Bonang Fort Hare o apere boso. Gape polometse e meditje mo-disha, De maile di 24 ge those Biotershurg Matlala, oa lokeisheneng la Matlala le maile di 24 ge those Biotershurg le maile di 24 go tloga Pietersburg e maile di 24 go tloga Pietersonre Micah Letsoalo, a paka kamoo Majwe-Mas'weu. Ete malwetse a ka ho lahleheloa ke ngoanabo rona tihano le fetileng ke sehlopha se sa mohu a ileng a mmitsa le bagolo sa re lebaletse. Rt bona matshego Salemon Mahlophe ea hlokahedumellaneng naye sa gone ga le basadi ba thapelo. O tshoaretsoe

Matlala, a ba a shoa. ke moruti Lucas Magagane ka Setlhopha sena ke se neng sa Papali e ntlehali e bile ea mo. Hee wena Lestrade wa Kapa. Setinopna sena ke se neng sa Wena o ituletje mo thuto-sedi-latela mogumahadi Mokoens Matlala, eo ka nako e fetileng s ilego Mohu o tlogela mogumahadi le a bolelloa gore a tloge lokeisheneng bana ba babedi. Moruti a kgothatsa tshela pila thata. Goreng ete mono Ntoa e simolotse ga Komishinara

re ana a mabedi ka pheletso oa ba Kgopa. di Mmuso tabeng ena ea bogoshi. Batho ba babedi ba ile ba hlage-

loa ke kotsi ba isoa hospatala. Mapolesa a neng a feletje ka dibetja SPRINGS: Ke ka masoabi a mage a ka a kgathatsoa a thibelo. A holo ke le tsebisang lefu la Rev. J. motho ge a ne a ea lokeisheneng Mdumdum ea neng a tsejoa haholo ne a laoloa ke Major M. G. Ferreira, molaodi e mogolo oa ma- ka ho rata batho. O fihlile mona ka polesa tikologong ya Pietersburg selemo sa 1947 a e tsoa koana Go tshoeroe ba 50. Petrusteyn ho lane la Freistata. Ba-Afrika ba mashome a mane

ba hlagile ka pele ho 'Masterata o Pietersburg ka Mandaha go I agoe gore a talime Ezekiele 13—1 mameloa bopaki empa nyeoe enac ho ea ho 22 ditemana le Isaiah 28- | emisitsoe go fitihela la 27 October likhutlong tse ngata. -S.A.P.A

VEREENIGING: Re tsebisa me- PIETERSBURG: Re tsebisha me- | SCHILPADFONTEIN: Mona mo- | legata Moh. Dire oo a tseroeng ke soalle ea rona hore ea hlokahe. loko le metsoalle gore re tlogetsoe tseng oa Bakhatla ba Mocha tsietsi tsogo la Modimo go ya Phomotseng ke Aron Pone. O hiokahetse ka di 7 tsa September a patoa ka moroa oa mofu mokgalajoe Johan- ntlo a se teng. Phahlo tsohle tse thego e ile ya yo baa thapelo tlung Mofu o siha bara ba bahlano k nes Mokgalajoe o loetse sebaka se neng di le kagoo di fsele ga go ya Moh. Dire. Modimo o be le -N. R. S. Pone e ka bang ngoaga e mebedi ge a sepe se ileng sa pholosoa.

Manyalo a utloagala a le mangata gagolo ka mona ka haeso. -F. M. Matlaisane

le mawelana a basimane a mararo. ka li 11 ka Sontaha.

Ke ba ga kgaitsedie. Ba tlagetse kwa sepetleleng sa Mangaung.

Mawelana oa le mmabone : ka Luka kgaolo ea 16 Temana ea 19 O. F. S. selo se ga se itumelelwe of S.A. e mogolo, Major D. G. Hartman, a gomme moruti Rakoma a bolela ka baets'ho. Re bone a mane a Trans-

a Morena. Go nnile lenyalo le pila kwa Pudinyane. Ba ga ba le 200 hanono te Anone, bao e leng beng ba Mofu, Mott E. M. Moahi le ba ga Mott. N. Tholele. Le se monate le

legale. Ga sa legong ga sala molora.

Mole sekolong re utlwa gore go thubilwe ga tsholwa madi. Ao! seng jalo Ma-Afrika! Lwa itsheny. Bogodu ke ba eng?

sentle. Re itumele-

Ke ne ke e-na le eena haka ka la Re lela le ba ga Rre Lekhaba 19 August ebile a e ea koana Nigel ROBERTS HEIGHTS: Ke batla hlahlojisisoa tabeng ena ea polac ka tsona tsa mosebetsi oa hae. ka loso lwa moswi Zuzan Makobi mafahla e leng Stephen le Martha ba ea kgoshi Matlala. Ga go eaka ta Batho ba mo felehitseng ba bile lotsididi. Re hone go phatsima boi ba emo li 14. lotsididi. Re bone go phatsima boj. ba emo li 14. bangata hampe e le ba tsoang ka lehutsong ba dikolo Mor. Martha

-A. J. Ramothibe

lebega tse go bona ngwana wa mosetsana VENTERSDORP: Ba kereke ea kwa go Motl le Mof. Moiloa. ndependent ba lahlehetsoe hampe amainoane. Lebitso la mofu ke e mogogi oa bona e moholo mane tooipoort ka tiasa taolo ea moruti 1950, kopano ya polokabafu e ne e basali ba sebetsang. iet Moshaoa; o hlokahetse khoe-ng ea September. O ile a patoa ke

-T. M. J. 'Mamabolo

Aimo o mo jare, o mo tataise anmoho le bana ba hae moseb2-J. Kadiehe (setulo) A. Motepe

katene cipal ea Bochabela School kamoc ba le neng a kopilos ke mesuoe buelle litichere kaofela

mila, a bolela kamoo nako ea

mashiela a ntlu ya Moh. Dire.

-P. P. Thibedi

PETRUS STEYN: Mona motseng

BRANDFORT: E, re gone moo oa rona re mahlomoleng a maholo, Mof. William Sishuba go tlhagi- tseng kali 8 September a bolokoa

> Mosebetsi o ne o ts'oeroe ke Rev. A. J. Chalale a thusoa ke Rt. Rev. P. M. Letseia oa Ethiopian Church

Mofu e ne e le oa Kereke ea vaal a ntshetswa dimpho le madi!! Bantu Baptist Church of S.A. Mone a tshoanela go bua le mathako- matla le cena le Moevangedi Abel Pula! Pula! Re ba eletsa matshego fu ntatae e ne e le Moruti oa cona Kereke ea B.B. Church. Phupu e je ne e le ntle haholo: batho ba ne ba le 288 hamoho le Makhooa a 7

> Makhooa e ne e le Mong. J. A. Roux le Mong. D. B. Taljaard hamoho le bana le bafumahali ba bona.

Ngoanabo rona Salemon o sebelitse Vrystaat Koop Beperk ka lemo tse 13 ele Voorman.. Ngoanabo rona o siile mohlolohali le

Tselisehang ngoanabo rona eena Masihleho wa Trompsburg le Mor. o phomotse bophelong bosa feeleng E. Matsepe wa Ensgevonden. Ba ba setseng lihlophehong ke rona -A. E. M.

BRAKPAN: Bophelonyana bo -P. G. Kitsa, ea fokola koano ka lebaka la bosieo ba pula. Taba e iphileng ma-TLADISTAD: Ka di 9 September tla ke bosholu, likamoreng tsa

ng ea September. O ile a patoa ke leditse, le go apesa moetapele wa feela monga eona ha a li beha a ena moruti oa hae Rev. A. Ramai- bona seaparo sa boetapele sa kgo- kena kichineng; ha a khutla o

noo felebelitse. Re kopela mats'i-B.B.S. ke Niniva Burial Society, le bontsi bo tlileng ka dilori le di A blothoa kobeling eno, mosali Ha e e-s'o hlahe ho fihlela lena. taxis, ba tsoa Tshoane-ha-Mmame. o hlothoa kobo ke motho a ntse lodi. **Baetapele.** Baetapele ba B.B.S. ke bana Moh. T. Makinita (setulo) Moh. T Motaung (motlatsi) Moh. A. Se. malimabe hobane mavenkeleng kobo ha li ea fela.

-P. J. E. Noka

GO BABADI: Mobadi e mong o (motlatsi) M. Kadiehe (mokwadi) re romeletse ditaba tsa kereke ebile o tshepisa gore o tla nne a etse Seaparo se rokiloe Tshoane sa joalo kamehla. Taba e bohloko ke hlahisa mantsoe ka sa tlisoa ke Bah. Phokela, Marumo Setshedi, Mashike le ba bangoe. Se goe ka tlalo mme a re na gona sa nog ipelo kateng halfolo-Bana ba kenang likolo ba se bangata ba atilo; a leboha Tihomogi Burial Society Pretoria goe ka tlalo mme of re ina gona go tore karmo bana ba kenneng hantle ba thibela ke lefu la ngwana oa u tsebisa gore ge re gatisa tsa dile 'mino o ba o binneng re eka motho a ka 'na a ke ba boletseng. Re lla le bona. bo rona ra utloa tsa tsheko eo ka

Ge rea tlung, re amogela ba kgotla. tsoang ga Mmamelodi, Moh. A. Richard J. Motlhabane: tsa gage Setshedi a etella baeng ka ma, ga re

sa mohaho oa sekolo - se bontsang bana. Ka morao ho mona hoa bina, sekolo sa Johan Ross ka "Choir" tse (Junior) e tramaisoa ke mos P. Mpheteng: Senior e isa Jameson .

Molimo le bantlo ea hae kaofela" Ba neng ba le teng ke Mabla hlobi of ea Johan Ross High Gchool (Mr. S. Meyer) Principal (Mr. B. H Tseo e be e le dinyane dikxolo ka ea likolo tse ka thoko (Mr. P. H. oitseng ya tla ya ba "ba mo loile.' Badenhorst) le Mr. Coetzer montsoeng ke Mr. J. D. Louw

kereke

Ya re xo binwa xwa sala nke batho hahi oa likolo hammoho le baeti kamoka ba loilwe. "Xo anexelwa ba neng ba mochaketse,

PINA KA SEKOLO

Sekolo sa Bolata sa bina pina tseng re le likhutsana. ce lahlshetsoeng kateng, ro

Tsatsing la 27 Sept. 1950 Likolo haofela tsa mona ho la Morena Aopeli li ne li bokantsoe hamme ho le mesuoe ea isona ho tla lunelisa mookameli oa tsona ea seng a nkile pitso ea ho ea ruta sa basoeu mane ho la Kapa; Dr C. N. Badenhorst, Mesuoe e ile ea khetha mosuoe S. Segojane oa Johan-

Ross High School hoba molula setulo (master of Ceremonies). Pokello ea bana e ne e phuthel.cise ha Mookamedi lebaleng la

TUMELISO EA MORUTI

Mosebetsi oa buloa ka thapelo, te mosuoe Motjotji a re qa! qa! ka mantsoe a makhutsoanyane a kenang lipelong tsa ba neng ba le teng, a lakaletsang mookameli 'tsela tsoeu le manlohonolo a

sha tse robeli mona Qua Qua, i

ig o a eang ho oona. NANTSOE A MOHLAHLUBI

ah'ahlobi oa likolo

moho le bana; a bolela ka moo/ebilea

leng khutsoanyane ka-

you

Weekly

pane ho le batho ba 136 ba neng tla la bona Ba nneng ba na le fumana kobo e se e le sieo

-A. N. Ramainoane lodi. Baetapele. je mosebetsi oa hae ka lemo

tshedi (mokwadi) Moh. S. M. Maramo (motlatsi) Moh. M. Matlala (Mmasefala). Ba Niniva ke Moh

S. Motsekedi (motlatsi). Seaparo.

there is the well-tried ManZan, available for Bokaba Andreas Bokaba Jo immediate self-application? ManZan is only for hæmorrhoids. It is a healing, antiseptic ointment which quickly eases pain, soothes irritation and then tones up the swollen, congested parts to promote relief. Easy and hygienic to use with the simple nozzle applicator. Price 3/6 from ists and storekeepers everywhere.

for ManZan HEMORRHOIDS maleng, di be dile xa-Maren po-A PRODUCTI OF E. C. De WITT & CO. (S.A.) LTD.

Mohatlane (Junior); hoa kens Selomo, Rufus Moeletsi, Aleck Bosa Thabats'oeu se bints'oang ke kaba, Simon Bokaba, Mr. Mosopomosuoe Theo. Ntai, Ka morao ho nona mosuoe J. Kumalo, Prinxa D. Thsukudu.

ba bats'abang ba fiela feela.

Erile xe nako e supa 1.45 p.m.

tswa ka xae-xe fihla kerekeng.

Bangwe re thomile xo ba bo-

na xe ba etswa ka kerekeng.

Kereke e be e tletse xo.

bile xo se bodulo? Ka ntle e se

batho e dio ba tsie-taba e bo-

tse xe batho ba tla ngwako wa

nek ekolo; e thsiki bohle.

ke xo tingwa" " 'Ihlwana la k¤aufsi

e a iponela" Xare xa lesaba lec

ke xopola batswadi ba banyadi le

thapelo.

cipal ea sekolo sa Arbeit Adel Bahumaxadi Helen Chaane Vela a hlahisa mantsoenyana a pa-Bokaba, Mrs Bokaba, le ba bakang Dr. C. H. Badenhorst ngwe. Dikosa, bothakxa le di-yamosebetsi o moholo o a o sebelimping tse pedi. -B. M. Khabele.

tseng ka ho haha sekolo sena se setle-setle haholo, a leboha Kereea Ned. Gereformedrde Sending Kerk e bileng le morut. ea ts'oanang le enoa ea matla, es sa khathaleng mosebetsing o a t khethetsoeng.

mo neha mpho ea sets'oants'elo boima a getella ka hore o sebe-

olela kamoo tsoeleng pele kateng. Masebetsi e sebelitso-ng mookameli enoa ha e sa tla hla- Mor Dr. C. H. Badenhorst a koleha lipelong tsa bohle limpho tse tsoang bamona Witzieshoek ba basoeu le neng batala; haholo-holo a leboh

Likdo kaofela tsa bina "Lelala mesobetsing ea eona tsode pele" ka mantsoe a phemona Qoa-Qoa. a monate ho ka mameloa. kaofela ba bintsoa ke mo-Bana

Ebile a re eka mane Kapa mot Wilfred Mahanke a fuluoa nookameli a cang, ba ka re ro- suoe nella motho ea tsoanang le lesokoana.

eena ke hore Moruti Badenhorst Ka e mong ea eba sets'eho se scholc Bidenhorst ha a leboha o qalile tafole." KKgannyang. Seaparo se ha a hlalosa lebitso lena kamoc ka moalahlobi oa likolo ea bi-mmala wa Torch ya Moh. A. Se-

Molimo o mo hlohonolofatse mane, "Os" ke pholo, ha ho le mesebetsi eo ba e sebelitseng ha: Go dikologa mokokotlo le sefuba hammoho le bantlo ea hae. A joalo ke pholo e jereng moroalt mmoho le bana ba likolo.

torch e talana a apere marunu o mophitshoa baki le mosese o motsho ele yona leng seaparo sa ba kopano kaofela ntle le wa apesi-

wang. Mor. T. Motaung a bula mosebetsi ka thapelo, morago ga sefela bo mo Sione. Mong. Rammushi a tshoara thero


ka seripa." Le letsoai la lefatshe Le lebone le beiloeng godimo ga lokhutsoanyane Dr. C. H. eena a le hlalosang hore "Bur-den" ke moroalo ka Senyese- tsa likolo le batlatsi ba bona ka magetla ka matshephu a masetlha ke matshephu a matalana. Magareng a magetla goya fa kgorigo--Monyane Modibedi ring, go setshoantsho sa naledi se

...diriloe ka difaga tsa digalase Fa pele dingomela ke tsa galase. Kopano ge e thoma re ile ra kopa mong a rona Kgoshi N, M. Makapan go re eletsa le gore tlhogonolofaletsa kopano ena, e le ka selemo sa 1938. Le kajeno ge re kopane re ntse mmaa fa pele ga Modimo." Moh. S. Marumo ene are -"Ge ke le o monyane, ke nne kea tle ke utlue Moruti J. M. Thibedi a re, banaka, e reng "Matla a mo thapelong." Re be re re Matla a mo thapelong

Moh. A. Setshedi a itsise kopano gore Moh. Marumo o tsere

may be attacking you at this moment!

















CHOCOLATE LAXATIVE

Sound asleep until morning!

Although your baby is teething there is no reason why he should cry and toss about all night. Give him an ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDER and you will all sleep peacefully. If baby is under six months, half a powder should be given.

White mothers, doctors and nurses know ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDERS, and will tell you how



soothing they are. They are easy to give, absolutely safe and cost so little that every mother can afford to keep a supply on hand. They stop stomach and wind pains, are good for all small children. Get a packet from your chemist or store and put an end to sleepless nights.

hton & Parso

GUARANTEED HARMLESS

PROPERTORS PREMIERS (ARTON & PARSONS) LTD., ST. HELENS, LANCE., ENGLAND.

PHARMACAL PRODECTS (Ers.) Ind., Desarrows: AVENW, P.O. Box 784, FORT FLIZABETH: Paue send me your free booklet on BANTU TRADITIONS regether with calendar for 1948- 1917. Name	Available in
Pience wind me my copy in(Lunguage)	XHŌŚĄ



he richest man in the world could not buy a STRONGER machine than the





The Bantu World, Johannesburg, Saturday, October 21, 1950

North East West South From Town and Country

cently were Manini Margarette

-M.M.M.

ORLANDO: Mrs. Virginia Nkabi-, bers; St. Helena clerical staff as ducted by Revs. H. Zimmermann from mistreatment, Having no inide, wife of Rev. K.M. Nkabinde, well as the hospital staff. died in the train accident which Rev. D J Mciteka, of Kroon. occurred at Orlando Station last stad, has been here to conduct Mr. D. R. Marutle, who spoke on worked to death with calculated Sunday morning. She was on her religious devotions.

ren, and funeral takes place at of the movement. Croesus on Sunday, October 22. -W.

Widow's Gratefulness

Bantu Methodist Church are being thanked by Mrs J.M. Ramailane aged 80, the local community has July 1941 He is survived by his sustained a loss. Deceased was an wife and one son. and family, for assistance given at old leader in the Berlin Lutheran the funeral of the late Rev. M.N. Church here and did much to

I.O.T.T., as well as clergymen of other denominations and their the funeral and among the many present were Messrs. Khabele, S. ville paid visits to Boitshoko Insti-

Malebye, P. Manikoos, A. Malepe, are students here. T. J. Ramaboea, G. S. Masemola: The death at Pretor The death at Pretor film of Hamlet to a crowded house Pallbearers were Fredie Ke-at the Donaldson Orlando Commu-kana, L. Kekana, Titus Kekana, building operations at the Boihity Centre last week. The film Carol Kekana and others was most welcome to high school students for whom it was particu-ALBERTON: Married here re-

larly brought to the township. -"Iso Lomzi."

Morolong and Makgee Max Matso. bane. The bride is the youngest HENNENMAN: Several visitors called here recently. Among them were Miss Mildred Sekeleni from C. Morolong of Kroonstad, the Kokstad. Mrs. K. M. Keswa, who was the guest of Mr. and Mrs. A. Mphahlele's Location, Pietersburg. Vakalisa, has returned to Umzi- Gifts in cash and in kind were deep sympathy to Mrs. van Zyl Negroes were totally illiterate. Tomkulu in East Griqualand, while presented to both bride and bride and family, Mrs. Martha Vakalisa has gone to see her parents at Umzimkulu. groom, and a bridal reception was held in the Turton Hall, Germiston. ed the Methodist Conference in In some places like New York City, Mr. and Mrs E. Nthobane are at Basutoland on long leave.

Back in harness, from annual compound clerk here Puza. Morris Motsokotsi and Nimrod M. Zungula.

Birthday Party

ena compound held on behalf of neighbouring schools-Potgieters his children at Alexandra, Johan his daughter who turned a full rust. Mokopane Secondary and nesburg, was seen here a few days of higher learning for Negroes in the states of the former Confeder were Mr. and Mrs. P. Tsiane; Mr. the funeral procession from the business. and Mrs. Mojanaga; Mr. and Mrs. Location. All flags were at hall Messrs. C. Mantsho of Rusten-Sekobolo: Mr. and Mrs. J. S. mast. The Scouts carried the coffin burg and E Mpateni of Pimville. Tsikoane; Mr and Mrs. D. E. Mo- to Church and from Church to the are new carpenters who have jahi: ladies from St Helena white grave yard. township: Methodist Church mem- The funeral service was con- workers.

(By V.V.T. Mbobo)

rushed to pick up the receiver.

nd now, alas!

straight".

'Cut is the branch

books clasped in hand from which

and E. Mamabolo

Speakers at the graveside were fortunates have been and are being schalf of the Churches; Mr. O. J. ruthlessness.

The late Ramasodi was educated -W. W. Mgabadeli.

-'Tau"

Ramailane. Also thanked are the help his own people. G.T.T. and all members of the Mr. E. B. Mothapo officiated at Koster and A. Mothajoa of Foch-

It is with regret that I announce tshoko Institution from January to August, 1949. -S. J. M. Moletsane.

The late Mr. van Zyl was a man who had the welfare of Uitkyk Africans very much at heart. Wherever there was sickness, death or any worth-while undertaking, Mr. van Zyl did not only attend but played an outstanding part.

The Uitkyk people extend their

Johannesburg were the Rev. S. H. the percentage of Negro literates is

eave, are Messrs. Hamilton M. Ramasodi, a wellknown school elected member of the Conference. teacher, died here recently after being confined four days in bed. Mr. E. Mtembu of the Sophia-town Methodist School staff spent 7,000 Negro graduate from colleges Potgietersrust central school his ten days' holidays with his and universities each year. The made all necessary arrangements family at Boitshoko Institution. There was a happy gathering at for the funeral. As Mr. Ramasodi Mr. A. Moeketsi, who left Uit-party the chief clerk of St. He- was a keen scout, troops from kyk a few months ago to live with lege is 650,000.

joined the Boitshoko squad of

-"Verkyker."

JAKKALKUIL: Parents from idjacent areas gathered at Basterpad school for the annual "pa rents' day" celebration recently vied first position in class for

I mind as if it were yesterday, your name to be emblazoned in the It was a bleak November morning Bulletin. and were entertained to excellen

in London. I was rudely shaken out of the last sweet slumbers of early morning by the sharp ringing of the telephone. I mouthed a few curses under my breath, as I sloughed my warm blackters and the bat sluper state in the bat sluper sloughed my warm blackters and the bat sluper sloughed my warm bl

rushed to pick up the receiver. Dest all-round student of the year! tendent of schools in the area Who in heaven was calling me at so early an hour? For, indeed, al-though a glance at my watch showed me it was past eight o'clock, it was still dark in the

Negro Progress And Ahievement

(Continued from page 6) under conditions so savage and heartless that millions have died dividual economic value, these un-

way home from the Bridgman Me-morial Hospital where she was Templars is gaining ground in this Office, the Scouts and Wayfarers of Soviet Russia has become so taking a course in midwifery. She leaves her husband and four child-Grand Superintendent, is in charge Madiba on behalf of the teachers. Barea, Sister Sarah Z. Menong of the District, and Mr. M. J. Madiba on behalf of the teachers. Brows more extensive year by year. the chattel slave system of Capitalat Bothsabelo where he took his ism has been long since abolished. ower and higher teachers' courses. Soviet Russia after 30 years has The President, ministers, warMBATHS: Through the He joined the teaching staff of twice as many slaves as were brought to all the Americas in 225

Emancipation of American Negroes

From 1861 to 1865 the United States fought a bloody Civil War in which 200,000 Negroes joined to settle the issue of chattel slavery. By the 13th Amendment to the Constitution, 5,000,000 Negro slaves the death at Pretoria of Mr. C. B. 15th Amendments, they became were emancipated. By the 14th and full-fledged citizens of the Republic, along with the half-million already free. During the Civil War, there was no uprising of the Negro slaves nor molestation of the white women and children left behind by their men. One can well imagine what conditions would be n Soveit Russia and its satellites if their enslaved millions were suddenly freed

> In 1865 over 90 per cent of the day practically all can read and

POTGIETERSRUST: Mr. N. L. and Dr. J. M. Nhlapo who is In 1865 not over a score In 1865 not over a score o Negroes had graduated from coltotal graduated since 1912 is 80,000.

> All of the private institution: cy were established by whit: people who taught in them and financially supported them. Along side these are the colleges and universities controlled and sup ported by public taxation. It nconceivable that this could have happened in the South if the excial hatred which has been represented as characteristic the ad obtained in any marked d

Today there are 70.00 Negro America colleges or proportion y, a greater mumber than United Kingdom which h out of a p pulition 50,000.000.


Health Progress Amazing

Fifty years ago it was almo hopefully prophesied that the American Negro would soon b: come extinct because of diseas











PAGE THREE



CLEAN TEETH ARE STRONG!

Every time you cat, little bits of food stay between your teeth. Unless you clean away these little bits of food they go bad, and start making holes in your teeth and give you great pain. Soon the holes get bigger and your teeth break off. PEPSODENT Toothpaste cleans away all bad food and keeps your teeth strong, white and healthy. Brush your teeth everyday with Pepsodent toothpaste. You will like the taste of Pepsodent too!

* All your friends will admire your strong white teeth !



o'clock, it was still dark in the Hare, he proceeded to Cape Town room. A soft voice came drawling-ly over the line. I could have re-cognised it in the midst of a deep Chapter of a deep constraint of the midst of a deep constraint of the proceeded to Capter to the importance of the importanc dream. Gladstone Letele was on true it is that to the great money

We lunched together that day in achieved his aim, the M.A. in Setati, D. Nwankoti, F. M. Shilote, one of those small Oriental restau- Bantu Languages, and the meet J. M. Lediga, J. Maswanganyi, E rants in Piccadilly Circus, so well- reward was only round the corner, known to any foreigner in London a lectureship at his Alma Mater, for their tasty dishes at manage-Fort Hare. May it be remembered able prices. We talked for hours that Gladstone and his young brother, now Dr Arthur Letele n our corner.

At times we just talked "shop" had been left by their father in stone had preceded me to Yugo-slavia, then the Mecca of all How fondly I had cherished the foreign youth, while I was still at dawn of the day when we would referred to Mr. Wood as the Good the World Youth Festival in Cze- meet once more and how we had Samaritan. The chairman was Rev choslovakia. The subject some hoped to commit to paper some of Ntseare who has now been made times soared to the dizzy heights our more interesting experiences of whether or not open rupture be- abroad for future African youth! "But oh the heavy change, now tween East and West was immi-

Peace, He Is Not Gone

thou art gone, nent or inevitable. Or what was really on the other side of the fa-mous "Iron Curtain"? For, had we Now thou art gone, and never must return!" not had the rare privilege of living His many students, here and a behind that Curtain? broad will miss his guidance. He

That was 1947. Gladstone was in Great Britain in Inter-national hen lecturing in London Univer- had lectured to many a full house sity, in the School of African Educational Conferences, where Languages and Oriental Culture, he made no small name for himsel a distinguished honour for this as an authority on many an aspect oung son of Africa, and the first of education in his country, Nay. have that honour. He was also he is not gone. ollecting material for his Ph.D. Such as he never dle, their

nection with the ceremony. spirits remain like lights set upon a hill to illumine the dark vales beautiful village four miles from That might have grown full below. Let us not mourn him. He

has only gone to join that galaxy Polittsi. Even when he was in London, of young noble sons of Africa, the e was the same semi-shy, quietly-isposed boy, whom I had known lakazis—"THE INHERITORS OF Lovedale, way back in 1930. UNFULFILLED RENOWN." They Mathebe, S. Phooko and L. D. G.

For we were nursed upon the had to die in order that we who Mokoena, all of Aliwal North self same hill". We drank of the live should have so noble an ex- sttended the funeral of the late Mr William Mafoso who passed away ame fountain of knowledge. Many ample to follow "PEACE, PEACE! HE IS NOT at his home at Mohaleshoek DEAD, HE DOTH NOT SLEEP Basutoland, last month. The -HE HATH AWAKENED deceased, who was a leading

FROM THE DREAM OF businessman in Basutoland, is sur-LIFE". vived by his widow.

Officer at Polyietersrust spoke on I in 1950 the life expectancy is preservation. Other speakers were than the whites. This amazir g Among the guests were Messrs

is but a "filthy lucre". But he I. P. Moabelo. Shad. Masipa, J. During the 1930's the Feder. govenment constructed 150.0 dwelling unites; and although Ntloedibe; Misses J. Maluleke Masipa, W. Matlala. Negroes were only 10 per cent of the population, they got 50:000 "Mmanthsware-kea-robega." of these units.

Ir, 1900 only 17 per cent. of No BLOEMHOF: A farewell funcgro non-farm homes were owned We were comparing notes. For I early childhood, and even their tion was held in the Anglican In 1947, the figure was over : had just returned from my so- beloved mother did not e to see Church hall recently on behalf of per cent. In 40 Negroes dwelling journs on the Continent. Glad- the flower of her i defatigable Rev. Wood, who is leaving this cities (half their population) own district to take up important work ed over 500:000 homes. In 1930 in Johannesburg. All speakers these homes had an average valu of £2.000.

Over 2,500 Negro-owned dwel ings in New York, Chicago and Priest-in-charge of the Wolmaran-stad district. Catechists from Washington alone were worth from £3;500 to 5,000; while 85 various districts were also present. were valued from £5,000 to £7,000 The church choir rendered music Such well-being could scarcely ob together with the local choir under tain in an atmosphere of terror Mr. Moagi.

TZANEEN: A new school will be

October 21. Government offiicials

in the area, also leading Africans

are expected to turn up. A big

feast has been planned in con-

The school is situated in a

Messrs I. P. Mokuena, C.

-A. Matebe Mrs E. Ndlovu of Western Native

-A, A. Rakoma

opened at Rooikoppies Estate in to Kimbrley. this district to-day, Saturday **COMING EVENTS**

(To be continued)

fownship has been on a short visit

SUNDAY, OCTOBER 22: Johannesburg Anglican Diocesan Synod opens in St. Mary's Cathedral. FRIDAY, OCTOBER 27: (a) A reception in honour of Staff Nurses: Betty Nyama, Nomsa Shezi and Francies Kula who are promoted sisters will be held at the Coronation Non-European Hospital. Time: 7.30 p.m. (b) A cabaret show will be held at Payneville, Springs, to commence at 8 p.m. with a concert.

SUNDAY, OCTOBER 29: The Non-European Deaf Club holds a social meeting at No. 3 Polly Street Centre, Johannesburg. Time: 2 p.m.

Tired? Run Down? Not as fit as you used to be? Then EVACOSAL is the answer. Send coupon with 3d. in stamps for free sample.

EVACOSAL.

Elephant Drug Company Ltd. P.O. Box 2584 - Johannesburg Dept. B.W.5 "A CHAMBERLAIN'S TO-NIGHT WILL PUT YOU RIGHT!" -said the Nurse.



recommends Chamberlain's Tablets in all cases of Sick Headaches, Constipation, Indigestion, Bilious Attacks, Bad Breath and other Stomach and Liver Troubles. Quickacting, these wonderful little tablets clear your stomach of all poisons and keep your liver and bowels healthy and active. Buy a bottle

to-day. Small Size 1s. 6d. Family Size (contains 21 times the quantity) 3s. 0d.





PAGE FOUR



It is that last quick rinse in Reckitt's Blue that keeps my washing really white. I have used Reckitt's Blue for years, and I know.

Even when you have rubbed and scrubbed all the dirt out you find that white things will dry out yellowish and grey looking - unless you use Reckitt's Blue. Yes, it is the last rinse in Blue water that does it. Such an easy way to keep white things really white.

each week.

Address



Reckitt's BLUE

Makes white washing really white

NOTICE TO READERS

Among our readers may be some who would like to

A good commission is paid on sales and an excellent

sell the Bantu World to their friends and neighbours

opportunity is offered to those who wish to increase

Write your name and address in the space below and post this notice as soon as possible to :--

FULL DETAILS WILL BE SENT TO YOU AT ONCE.

ASEPTIC OINTMEN

Children's skin ailments need the soothing


touch of Germolene Ointment. It re

their earnings in their spare time.

The Bantu News Agency (Pty) Ltd,

Name

P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.



Lonyaka Mubi Kakhulu Esifundeni Sase Filidi eNatal

Imibiko efinyelele lapha ithi nonyaka lomise kabi kakhulu esifundeni sase. Vryheid jikelele, ezindaweni ezinjengase Nhlazatshe Noutu, Mingsley kanye naseDun dee na'apho futhi abawuhlanga. nisi umlomo ngodaba lwamanzi ngoba manje asezophakelwa Utshani bomile nke, kanti izinkomo ezifa ngelanga nje elilodwa esifundeni sase Filidi zingamakhulu amabili (ngosuku olulodwa gwaba).

KUCELWA IMITHANDAZO EMASONTWENI

Ngesikhathi kukhishwa lom- thwathwa kuthike emini ilanga biko kwaziswe nokuthi izinkomo licobe kokutshaliwe okuluhlaza. esezifile manje, ngoba phela

seziyabhabhalala nje, ziyizi 8,000. Abaningi sebeze bathutha bethi bafuna amabalana angcoImikhuleko

Nabantu uqobo sebeyaphela imino nezimpahla kodwa zihamba khuhlane ngakhoke seliphumile iziginqika nje. Abanye sebeze zwi elicela imithandazo kuwo onke baphogeka ukuthi bazihlabe. amasonto kuthandazelwe imvula. amasonto kuthandazelwe imvula. Umake kuwukuthi imvula kuno-

Nasezansi Kunjalo kwenzeka ukuba ine ngaphambi

Mnambithi nakhona yiso leso yachaphaza. Kuzwakala ukuthi zayo." Ufica ukuthi amasimu asegejulwe nsuku zonke izinto ziyaphambili agejulwa ngomagejageja nango ngokomisa kwezulu.

gandaganda kodwa kusuka uthuli nje ngokoma kungeze futhi kwa-Nase Transvaal uqobo kuyabafakwa lutho phansi lomise ka tshazwa. Ngapha ngase Witbank noma zisaginile izimpahla kodwa akusayikupoi. ENatal khona kuze Sekuze kwasha amanzi e-Ncome nasoPhongolo kungasapha- kushaye eMtshezi imbala. Kazi thwake ngemifudlana emincane, kothi kuphi kube kukuphi, nonya

Kwezinye izindawo bekusalala isi- ka nje. Asithandaze.

INQUBELA PHAMBILI

UMFUNDI WETHU

ngaka.

UNESICELO

Mhleli Ngingumfundi wephepha lakho iBantu World. Ngesinye isikhathi ngike ngibone iCross Word Puzzle. Kodwake ike ibhalwe ngesiSuthu. ICross Word Puzzle le into engiyithandayo kakhulu. Manje ngibuza ukuthi yini ningayifaki nangesiZulu kumbe isingisi. Futhi iphume masonto onke. Ngiqinisile ukuthi kukhona abantu abanengi abangajabula abathanda ukudlala. Ngiyathemba nizosizw aisicelo sami. -L. M. Magani Johannesburg.

(Singathokoza uma ekhona ongasithumela Umphic'swano lo akhuluma ngawo uMnz. Magani oyi 'Cross World Puzzic" ubukhulu bawo ubcyi 4½ x 4½. Abazamayo basebenzise iIndian Ink).

IPHUTHA LIKA MAISELLA

Mhleli. Ngiphendula uMais≏lla kwo'o Phambili maAfrika. Kusile, Iphi Manje IJupiter Wanderers Na?

Ngibuza abafana be Jupiter Wanderers F.C. ukuthi sebashoaphi na, ngoba ngingumfundi valeli phepha lesizwe lapho ngithola khona ulwazi ngezebhola zama "Club" onke kodwa kuthe nya kwathi du ngalabafana. Ngi-bhekise kini MJupiter Wanderers. niphi na?

Ngaluzwa usizi olanivelelayo ngokushiywa ithemba lenu u-"Baby Austin." Baphi abasalayo na? Uphi uMahlabisilwane, u-Phuzigazi lomlungu, uWaya waya: Ningangiphoxi bafana bakithi ngoba phela isiyakhonkotha ilele kwezinathi "Osponono."

Ngiyaye ngishaye libe linye shodi ngeqhathe uGoalkeeper namapali. Bese betsi abafana bala- asizame ukuba ngabahlangene nakokuba kuthandazwe sekuyosuke pha eClydesdale "Sizomfaka eski-zanayo futhi Okungisonga ama-Kanti futhi ngokubheka ngase bese kubongwa yona leyo esike mini uMadala lo ngesonto eli thumbu isimo esengisibona kuba-Bese ngithi bafana mina ngangi-

shayela iJupiter Wanderers ku Twala emgodini. Kanti ngikhu-luma ngomufi niphina MJupiter Wanderers?

Sengelule kakhulu Baba Mhlel igenziwa inhliziyo ngalabantwana -Ngu Elph. A. Zulu.

Clydesdale.

Abalobi Ababili uV. Dube No J. Mtembu

"Falaza"

Abantu abaningi bayithanda kabi incwadi ka V. Dube ethiwa Woza Nazo Izindaba zika Phoshozwayo". Kuthena omnye umngani wami ebona ngilokhu ngigolozele incwadi, waze wabuza wathi: "kawudinwa yini ukulokhu ugolozele. incwadi na?" Ngamphendula ngafunda into emnandi."

Kuthe dukuduku wayetsheleka. Au, kayihlanganiseli mlomo le newadi, ngobumnandi bayo. Nami ngambona eselokho enamathele kuloluncelane lwebhuku engasafuni nakuba angathikanyezwa. sikhona.

Kuhambe kwahamba nabanye Lapha sinibonisa uMnz, F. bayibona, nabo bayifunda. Babona-Makofane wase Thwathwa (e-Benoni) indola snowfutha kweza

Benoni) indola nomfutha kweza-mabhizinisi. Cheomunye wabane-Abaningi abadala bayayithakazea kanti onganakile angathi ifanele zitolo zabo khona eThwathwa abantwana. Mina ngibona iyisiloosethe wazibonakalisa ukuthi unomo sabadala nabasha. hando olukhulu lwesizwe. Yiyc

leyo kuphela indlela esothola nga- ethiwa:-- "uVelabahleke abantwa-Kuthe nxa sebebona enve futhi yo ukubanamanda nezwi lethu na", naye bamthanda. Bathi abafuga u"Woza


ISIMEMO KONOZALA BAMANSELE

Ngiyacela kwelakho lodumo ngie ngithole isikhalana ngiphonse amazwi ambalwa kwabasemzini wami abaka Nsele. Mhleli angisiye ojwayele ukulabela iphepha lakhc kodwa ngingumfundi walo.

Bentungwa abaseduze nabakude nami nansi engihluphayo maqondana nani makhosikazi ka Nsele Ngisekuhambeni lapha nani futhi nginesifiso sokuba sibemunye njengo Simende sazane thina sonke esilapha ekuhambeni njengabantu l bamuntu munye maNsele. Singalahlekelani. Ukungazani kwenza abantwana bethu bangazani nabo futhi.

Bangazana kanjani abantwana bethu thina bazali singazani na ? ntwana bethu sebehamba lukeke njenge Nkalankala kodwa mina ngithi yithike laba abonozala.

Angahamba lukeke efuze bani umntwana ngoba umntwana wenkalankala wahamba lukeke efuze unina, ngiyanincenga bonozala masihlangane ukuze abantwana bafuze thina bahlangane. Ukuhlangana kuyilona khambi elingasakha sibe neziko lobundeni eliginile maNgwe.



-Ngu Nkoskz, J. J. Zwane Alexandra Township

INKOSI YAKWAZULU YENZA ISIPHO

UChief Mtubatuba inkosi yaba

Chaplin's test your eyes and kwa Mkwanazi kwaZulu eminyaka make your glasses. ilinganiswa nekhulu ubudala bayo, Established: 23 years. ikhipha isipho sezinkomo eziyikhulu (umhlambi wonke) izinikeza njengesipho esikolweni saseAdams

Only address: Chaplin's Opticians, Ltd., 68 (b) Market College eManzimtoti. Naso lesi sikole sesizogeda iminyaka eyikhulu Street, Johannesburg. (Opposite the Public Library)

FOR EYES

Satisfaction guaranteed.

PATHÉ

000

MOTOCAMERA

THE MOST UP.TO-DATE

OF in Expensive

9.5mm. CINE CAMERAS

The 'H' is fitted with a high

grade f2.5 lens. This Moto-

camera is easier to operate

and load than an ordinary

roll-film camera. It is pro-vided with a single picture device and film counter.

£22.10.0

Weight 21 lbs. Measure: 41" = 24" = 44" Films are only 10/- including processing

literature and film library catalogue, call on you arest Pathe dealer or complete and past caupan

H' and



thi. "Chabo, angidinwa ngoba ngi-



We'll soon have that better



PRESIDENT Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT

mhla ka 10-6-50. Akukho lutho engizoluphendula kangako ngoba akukhonto eqavile abeyikhuluma ngaphandle kokuphendulela noyami, nenkulisabantwana yenkulu ungibhalele. mo.

(Ngu Tandazonke)

Witbank, kulesaziso babethi ku-

nika ukucebisana. Kwasekuthi

ngomhlaka 16 July 1950 sabane-

nhlangano thina base Ermelo kanye nezigodi. Kule nhlangano

kwafuneka sikhethe abaphathi,

ngoba sase sivumelene nabase Witbank. Kwakhethwa kanje:--

tor weMunicality yase Ermeld

ent; Loke iCompound Manager L. W. de Wit uMengameli Presid-

yase Torbanite, Lothair uMpha-

thi sikhwama Loke ungu Inspec

tor we Municipality yast Ermelo

L. G. Mateza uNobhala omkhulu

(General Secretary) Loke ungu-Principal we Torbanite Public

School; Ntshangase isandla sika Mangamali Loke unguthishela e-New Ermelo; D. Nkosi isandla sika nobhala (Vice Secretary)

Loke nave nguthishela wase We o'ton Location. Kwakhethwa

babili futhi amadoda ekomidi o

munye wase New Ermelo nomu-

nye wase Breyten ababenge

cho kule nhlangano base Bank

fontein collory nabase Union co

Ngakhoke kwathiwa makuba

khona enye inhlangano, yonake

kwabonakala kuthi kuhel ibese

Breyten ngoba kuduze kulaba a

banga fikanga. Lapho kuleyo

mhlangano eyahlangana ngomhaka

23 July kwachazwa imithetho ya-

le soseshini. Batshelwa futhi aba-

bekhona kuthi sezikhona izindeba

ezimbili ye point system neye

Eyokuqala yanikezwa ngu Mnz

G. B. Blore oyi Divisional Mana

ger yase Torbanite. enye yanika-

zwa ngu Mnz W. Breytenbach o-

yi Manager Native Affairs eErme-

knock out.

Association yase Ermelo.

Hlala phansi futhi Maiseila uyifundisise leyo nkulumo ukuba kuziqalela okungesiyo inkulumo ngithini ubuze nakwabanye noma -C. Danibe. Johannesburg.

Bankfontein mine Eastern Roaring

Kwathi ama Eleven Experience

ise Bethal angena isikhathi sesen-

dlulile, kwasekuthiwa azongena nge knock out. Le soseshini ibizwa

ngokuthi yiErmelo District Afri-can Football Association, Lama

lub asaqedile ukudlalea ama

points. Ngabe ngiyanitshela nge-

nziwa ngoba kusekhona imatch

ezodlalwa phakathi kwe Home

Darkies ne A. B. C. ngoba benze

Gondola Venetian

Blinds

Made in a neutral shade are both

attractive and decorative. Get these

unny Blinds now, and bring out the

high lights of your coom.

APPLY: VINCENT MORHOSI 56 THIRD AVE., THE HILL, JHB.

Forties yase Bethal.

lana iprotest.

BAQAMBE USOSESHENI

OMUSHA EMLOMO

Nangempela sahlangana basi Bankfontein Bantu F. C. yase

kwenza ngoba lebhuku iphethe izindaba ezehlukile kwengenhla. Cha, kodwake u"Woza Nazo" uyedlula.

Lebhuku yesibili ibhalwe u Josibia Mtembu yakhishwa yi "Newcastle Advertiser."

Angazi ukuthi kothini lababafowethu mhla baza bafunda amabhuku kamufi Dr. W. Vilakazi, Lokhu oweqhawe wayengabhali wayembulula asebaba mathambo amhlophe nasebaze babola amathambc imbala.

Amabhuku akhe mina ngibona lo. Kwathiwa ama club akaphan efanele leligama elithiwa iclassic (Ngu Tandazonke) Kwathi ngo May kuwo lonyaka gise ukujoyina, kuze kuthi ngom- Cha Mnien kanginaziyi janaonke ku, kodwa ngiyaphawula. Ngoba sathola isaziso sivela kubaphathi hlaka 6 August kuqaliswe. Nanka- ngibona ukuthi kufanele ngikho ke ama Club ajoyinayo kuye u- mbise izwe ngalamabhuku amabili hle sihlangane eErmelo, ukuze si- August: A. B. C. Foot ball club Futhi ngenzela ukuthi lababalobi galise silinge ukwenza umdlalo yase Ermelo Location, Home Dar- babuye baveze okunye okumnandi wokudlalela indebe senze iDistrict kies F. C. yase Torbanita Shoot- ikakhulu uV. Dube, ing Stars F. C. yase Breyten



BW 21/10

RED DULL



FEW DROPS




EYES CLEAR



At all chemists and stores. Prices \$/9 and 5/6. The large size contains four times the quantity. BOX 2801, JOHANNESBRG.





Take Liqufruta without delay to soothe and heal the inflamed membranes, to check infection in throat and lungs. Liqufruta, the natural herbal remedy, is as safe as it is effective for both children and adults. Buy a bottle today. 2/6 per bottle.






The Banta World, Johannesburg, Saturday, October 21, 1950

Negro Woman Is Alternate U. S. A. **Delegate To The United Nations**

Edith Sampson, Negro lawyer long active in civic affairs in the midwestern city of Chicago, is an alternate United States delegate to the fifth session of the United Nations General Assembly. Her appointment occasioned much congratulatory comment. She answered this in a characteristic way: "The appointment of a Negro to the General Assembly is relatively unimportant unless that Negro makes some definite contribution to the U.N. aims and ideals."



She served for 18 years as a efree in the juvenile court of Chicago and later developed a successful law practice in that city. She has been admitted to practice before the Supreme Court of the United States.

Long active in welfare work and in civic affairs, Mrs. Sampson is president of the World Town Hall Seminar, a radio educational group, and is chairman of the Committee on International Relations of the National Council of United Nations Association of practice

Devil's Workshop

Born and raised in Pittsburgh ed cleaning and dyeing establish in the eastern State of Pennsylvia. ment and her mother worked with Mrs. Sampson, like many other successful women in her field, both in their work, too. overcame difficult obstacles to become a lawyer. She was one of eight children. Her parents were poor, but she would have worked hard even if they had



'MALITABA'S POST BAG: Answers To

Correspondents

play, and all sorts of things to Bethue Maponya .-- Ke u arabile make a bit of fun for you. serapeng sena ka la Mphalane 7. Mothers are invited to send us Ke itse ngolla mona: W. Lane and ideas of their own, or news about Co. (Natal), Ltd., P.O. Box 11 their own children, birthdays and Durban mabapi le bareki ba so on. mekgopa.

This week and for a number of

HAPPYOO

A CORNER FOR OUR CHILDREN

This little corner is specially for children. Each week there will be

toys for you to make, games to


YOURS

Lydia Molahioe .- Mahapi le ko. quite a few match boxes for the weeks to come, we shall need po ca hao, ngolla: The Institute of toys we are going to make. So Race Relations, P.O. Box 97 you had hetter start by asking Race Relations, P.O. Box 97 Johannesburg, 'me u kope bukana all their empty match boxes ine tla u neelang thuso mabapi le stead of throwing them away. potso ea hao.

news sent for publication.

For a start, we will make the Al Garage shown in the drawing. Samuel Mathoane and T. D. Later we can build a petrol pump, More .- No charge is made for and then, if we have enough match boxes, we can add a few

more petrol pumps until there are several toys to play with in he same game.



boxes and a few other things.

For the garage we shall need 21 empty match boxes and 2 cigarette boxies of the size that holds 50 cigarettes. A large sewing needle and a long length of cotton will also be needed.

Now look at the drawing and you will see that the walls of the garage are made by placing match boxes one on top of another and that the roof is sloping. Leave your match boxes with the sliding trays inside as this helps to make the building strong.

Take 9 boxes for the first wall. Thread the needle and cotton right through the centre of one box and then place another box on top, threading it in exactly the same position as the first. Put three boxes together in this way. Now make two more sets of three boxes Then place them end to end and you will se that you have one complete side wall. Make the other side wall in the same way.

For the back wall, take three match boxes only and thread them together. The next move will call for

quite a lot of skill. **BY GRASSHOPPER** Arrange the two side walls on

either side, then put the back wall n place between the two outsid walls. A thread of cotton fixed to the bottom box at the front can be passed round the back and then tc the other side so as to keep the whole lot firmly in position. The roof comes next, and for this you will find one of the cigarette boxes useful. This can be



Ho hlabeha hona linokong le

mesifeng-u kile oa ema oa i-

potsa hore ho bakoa k'eng-u

kile oa belaela liphieo tse sa

Liphieo li na le mosebetsi o

moholo oa ho felisa lits'ila kao-

feela tse bakang mahlaba a

bohloko haholo. Lits'ila tseo li

ts'oanetse li tlositsoe 'meleng, le

liphieo li ts'oanetse li buselitsoe

boemong bo hloekileng hape bo


tiileng ba tsona hore li etse mo-

sebetsi oa tsona ka ts'oanelo.

sebetseng hantle?

MAHLABA A LINOKO

PAGE FIVE



Tsela ea kapele, e ts'epehang ea ho felisa mahlaba ao ke ho sebelisa moriana o tummeng lefats'eng lohle-Lipilisi tsa De Witt.

Nakong e ka bang lilemo tse mashome a ts'eletseng Lipilisi tsa De Witt's li ntse li thusa bakuli ba bangata lefats'eng kaofeela, Fumana tsa hau kajeno. Theko ke 3/6 le 6/6. Botlolo e kholo e na le lipilisi tse habeli le halofo ho feta e nyenya-

DE WITT'S PILLS

TSA MAHLOKO KAOFEELA A LIPHIEO





After an illness you often feel weak and depressed. You are tired and find it hard to get through the day's work. That is the time you should take Dr. Williams Pink Pills. They help to enrich and rebuild the blood, and by doing so nourish



Edith Sampson

Negro Women. She holds been rich. Her mother believed in membership on the Board of the and taught all her children to the virtue Chicago, the National Bar Associa- busy hands. "The idle" she said tion, the League of Women "are the devil's workshop," So Voters, and many other organize- Edith, while still in school, took tions that deal with inter-racial, a part-time job in a fish market international, and national affairs learned to sew and to make hats and took music lessons on Saturday mornings Her father manag-

a milliner. Edith helped them

Mrs. Sampson retained the name of Sampson for professional use, after she married her present husband, Joseph Clayton, also a successful criminal lawyer-

A quiet, resourceful and deeply eligious woman, Mrs. Sampson has a personality that has been described as "still," but powerfully alive." She is noted for a sharp and sparkling wit-



IN YOUR

GARDEN

Mother finds a new improved baby food that is VERY EASY TO MAKE!





was having was not nourishing

enough, and told to feed him

about her baby he cried a kot and was thin and weak,



on Incumbe

4

Mother found the NEW improved Incumbe so easy to make-all she did was to add water, boil the mixture for 5 minutes and baby's food was ready. Incumbe now contains milk powder and sugar, and is a complete food-ALL YOU ADD IS WATER-NO MILK, NO SUGAR.

FREE. The makers of INCUMBE will send you a Free Book, with pictures, which will tell you how to use INCUMBE. Write to Dept. 14-I Hind Bros. & Co. Ltd., Umbilo, Natal. In your letter my whether you would like your book in Zulu, Xosa, Shoan or Secule Language.

NEW IMPROVED FOOD FOR BABIES

on Incumbe. He never cries now, and is always healthy, happy and contented. This is because Incumbe is specially made for African babies, and is recommended by Doctors and Nurses. If you are having trouble with your baby's feed ing, do as this wise mother did -feed him on Incumbe and see him grow big and strong.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



< * 1615-2

make our home surroundings attractive. Readers are invited to make use of the feature for any of their gardening problems. Advice will be given free.

This is the eighth of a new weekly feature written to help us

Last week I told you how to When the ground is nicely damp. transplant This week I will dis- pull up all the young seedlings cuss thinning out. So many good within the inch, except for one because they are sown too thickly. good, strong plant, and then move stitched at the corner so as to If they will not stand trans- on to the next inch.

planting then they must be thinned Now go tack to where you out. It may seem a waste to pull started and pat the soil down out good, strong-looking seedlings firmly around the remaining seedand throw them away, but you will be doing the right thing, for then you will have strong, large, before you thin them out again. leave them for at least two weeks I hope you are keeping all your Start thinning out when the

water them well so that the re- need the moisture before the rains petrol and repairing cars... maining ones are not disturbed start. for the wind does much to more than is possible. take what little moisture there is The first thinning out need only away. Once the rains start you. be to remove some of the seed- will be able to plant many lovely

IT MAKES

YOUR

MOUTH

FEEL

SO CLEAN !

lings. Take carrots, for example, things that will help to beautify they should stand 2 inches apart your home in the way of flowers finally, but only thin them out 1 and help to keep the family in the inch apart in this first work. way of vegetables.

"I like Kolynos best/"

hold it firmly in position. Cut two triangles from the lid and bottom of the second empty cigarette box and stitch them into lings. Then water them well and place across the front and back.

A little paint or crayon will do for putting on the name "A1 Garage." This will make the toy look quite smart, and soon all will seedlings are 1 inch high. First young plants well watered. They be ready for a game of selling

HOUSEHOLD HINTS

Breakfast Balls

Take one and a half cup selfraising flour, and add a little salt. Beat up an egg and add to the flour. Mix to a thick, batter with water. Add any left over meat or some mince (already cooked). Drop in small spoonfuls into boiling fat. Turn when browned.

To Cook Spinach

Wash, shred and place on an enamel plate with one dessertspoonful of butter. Sprinkle with pepper and salt. Place over a saucepan of hot water. Cover. Cook until the spinach is soft.

HAWKERS - SHOPKEEPERS



Aere you see in miniature one of our large selection of beatifully Coloured Religious Pictures. Pictures of African chiefs and Mirrors also obtainable. All at wholesale prices. Earn big money in your spare time .-- M. ROSENBERG 213 Commissioner St., Johannesburg.



EVERYONE'S TONIC FOR THE BLOOD AND NERVES

OBTAINABLE AT ALL CHEMISTS AND STORES: 3/3 PER BOTTLE


English Ladies use this Cream for soft, smooth skin



Everybody envies the soft, smooth skin of English ladies. Wouldn't you like to have skin like that, like a baby's ?

You can ! Pond's Vanishing Cream is the secret. A little of this nice-smelling cream rubbed carefully over your face will make it feel softer and smoother at once ! Isn't that easy !"

Buy yourself a jar of Pond's Vanishing Cream to-day-look for the big V on the label. Then use it regularly. You'll be very pleased with the results! Only 1/6d.



PAGE SIX

NOW! Dental Science Shows that COLGATE **DENTAL CREAM STOPS TOOTH DECAY BEST**



PROVED BY YEARS RESEARCH



Two years research at fifty American universities showed that the Colgate way stops tooth decay *best!* Even more important, there were no new cavities whatever for more than one out of three who use Colgate Dental Cream—not even one new cavity in two full years! No other dental cream has proof of such results.

THE COLGATE NYLON TOOTH BRUSH GIVES YOU EXTRA PROTECTION!

When next you buy Colgate Dental Cream, get your Colgate Nylon Tooth Brush-scientifically designed to fit your mouth.





A WONDERFUL MEDICINE for bad blood, rheumatism, bladder weakness, stiff joints, swellings, sores, boils, backache, snaemis and loss of strength (it makes people fat and strong). Washes kidneys and bladder -you will pass green/blue urine. If your Chemist or Store cannot supply LION BLOOD TONIC No. 12, send 4/6 Postal Order or Stamps to:-BORDER CHEMICAL CORPORA-TION, Box 295, East London. Immediate delivery. Satisfaction assured.

For the WORST COUGH, get quick

THE BEST PORTABLE GRAMOPHONES now be obtained from us or Terms of 20/- per month



Write to us and ask for mophone price list and full particulars.

DEACON & CO.

The Bantu World, Johannesburg, Saturday, October 21, 1950

Ideal Teacher

in my opinion, be an upright man;

have dignity and aptitude for his work. He could be likened to s

physician, his role being to "doc-

tor" his pupils and render them fit

for a useful role in post-school life

experiences many difficulties, but

these he should be able to over-

come, and he should set a worthy

example to those who look up to

his leadership, not only in the

classroom alone; but also among

the community he serves outside

Support For

National Church

the classroom.

churches.

writing

Koran.

During his term of service, he

RS' E F

Good Example To Follow

J. G. M. PHALADI, OOGIES, WRITES: I read with great interest the account a European daily gave of a model village built for African workers on the farm "Rooikoppies" in the far Northern Transvaal. I think Mr. G. V.R. Richdale, owner of the estate, is one of the greatest friends of the Africans.

Although he spent more than £60,000 on this wonderful village with its school, clinic and beautiful dwellings, he charges no rent to his tenants.

If only some of our wealthy European farmers could follow this example, there would be less trouble or worry over the influx from rural to urban areas. Indeed, there would be less talk of unemployment or shortage of far mlabour, M. Richdale has set the ball rolling and, were his example to be followed, the country would stand to benefit.

Education Is **Of Importance**

S. P. Ramoba, Duivelskloof, writes: It is good to be well-educat- correct. ed; but it is also very hard to ob-

ed; a few are well-educated and the majority not even educated at all. But of course, many people among us are hindered by three things from obtaining some sort of education. They are: poverty, laziness or even a combination of the first two.

> Fault Lies **Both Sides**

L. O. Ramabele, Philippolis, writes: In his letter published here September 30, Mr. Cornelius Moiloa made unfair remarks against qualified teachers whom e accused of belittling their unualified colleagues. What surprisd me is that at no stage did he ee fault with unqualified teach-

What, for instance, is the re-



Rai

concert audience, and using words which most of his hearers did not understand; what is more, the use Isaac Gumbi, Alexandra Townof words was in most cases in- ship, writes: The African National Congress has reached a critical

Many among us are semi-educat- loa has no right to tell us that all standing in the way to water unqualified teachers are perfect down every action of Congress. Nor is he correct to state that un- I am an apostle of total Africaqualified teachers are better than nism as a unifying power, among their qualified colleagues. other things, to face our oppo-

nents. As a staunch supporter of He tells us, also, that unquali- Africanism I heartily endorse the fied teachers are an asset without suggestion Dr. Moroka has made which schools would suffer; but for a national church for Africans We have seen that religion and no Province suffers a lack of


of qualified teachers.

Grateful For Help Given By Government

H. B. Kekana, Sandown, writes: On behalf of the Amandebele tribe

of Kekanastad, I wish to express What, for instance, is the for our graterumess to the $a \pounds$ for inction of unqualified teachers each ime they are belittled by the \pounds basis towards the erection of \pounds basis towards the erection of our gratefulness to the Governother section? Does this reaction not make them equally guilty of the very things Mr. Moiloa ac-cently opened.

He tells us that qualified teach- To the Administrator himself we African National Congress, sugers have a habit of using high- offer our thanks, also to his de- gests a new national church for permits a leader to take too much sounding English when speaking partment, for all assistance lent Africans. The suggestion for a power to bimself: it allows the ist, lecturer and contributor to many to the unqualified. But is this not to our tribe. We are glad to learn. Africans is preaching of false values too easy. United States publications. a charge which could be laid even against unqualified teachers? I recall an instance where an also a sufficient number of teach. I recall an instance where an also a sufficient number of teach. I recall an instance where an also a sufficient number of teach. I recall an instance where an also a sufficient number of teach. I recall an instance where an also a sufficient number of teach. inqualified teacher addressed alers for the school



18/3

MONTHLY

Bedroom Suite,

(Pty.) Ltd. P.O. Box 2553, Cape Town

SEPTIC

This is the real DETTOL

Always look for this bottle when you buy 'Dettol'.

'Dettol' helps to prevent diseases by killing germs, but it is harmless to humans. It helps cuts and sores

to heal up quickly by stopping infections which might have got into the wound. You can read how to use it on the bottle.

Do as the Doctor tells you-

19 Reckitt & Colman (Africa) Ltd., P.O. Box 1097, Cape Town.

and use **DE**

former President of the African National Congress of which organisation, also, he still is lifepresident.

united in mind and soul. May I ask why Dr Moroka now thinks we should found a new African Matthews I. R. More, Serowe, church ? writes: The ideal teacher should.

> **Multiplicity** Of Churches An Impediment

Z. B. Molete and P. S. Mthembu, America so fantastic, so false, so

to our progress and education. Some clergymen infuse anta- readily believe it.

those of other churches. With ment of inter-racial relations in the many sects, the Church, otherwise United States is the most flatterpowerful constructive force. ing of the many examples of the oses its property of developing superiority of the free American the consciences, ideals and aspi- civilization over the soul-shackling period since its inauguration in rations of mankind. Many leaders reactionism of totalitarian regimes Admittedly, certain unqualified 1912. It has to deal with two oppo- merely strive for personal ambition It is this capacity for change and

Followers hesitate to hurt feel- must attribute the unprecedented.

what he likes to hear. Without change, death must re- United States.

sult; church laws must be changed in accordance with necessity. That being so, we suggest the following points designed to bring about the desired unity which will subsequently lead to the co-operation

no Province suffers a lack of politics go together. Being reli qualified teachers and schools politics go together. Being reli would be better off in the hands politically united? Nations of the politically united? East have gained independence donment of a mechanical form of because they are to a great extent religiously united. The same ap worship.

There should be more profound plies in the case of European education, not only in religion, but n all spheres. Once this national church comes

The ministry should attract the into being, we can go ahead with strongest men: the record has dedown an "African clined over the years both in respect to quality and quantity. Hundreds of churches lack pastors. Not all faults in church should be corrected by prayer; wisdom and reason must be allowed freer

New Church? expression. Pastors are underpaid in pro Rev. S. G. Nyangwa, Johannesburg, writes: I see that Dr. J. S. can be inspired who faces half

oroka, Prosident-General of the empty pews The modern way of worship

This church was founded in 1931 of a commission to investigate by the Rt. Rev. S. M. Makgatho (Continued in col. 7)

The Weekly Sermon

Golden Rule: Matt. 7: 12: of the rule is dynamic. It com-

others.

Negro Progress And

In forming this church, Rev Makgatho wished his people to be paign of lies and distortions to which ungrateful totalitarian slave states have subjected the United

Kroonstad, write: While the form contrary to the facts of his every of worship practised in the good day life in the forty-eight states as old past contributed much to pub-lic education and the general wel-familiar with the nation. This fare of mankind, modern trends in stereotype is so grotesque as to be religious worship have turned out at once amusing and deplorable.

a stumbling block and impediment One must question the intelligence and intergrity of those who so

Achievement

GEORGE S. SCHUYLER

In the vicious propaganda cam-

States of America (which saved

them from Hitler) the treatment

of its Negro citizens has been held

up as a horrible illustration of the

weakness and failure of democracy.

The prostitute press and radio of

the Communists have presented a

picture of Negro existence in

gonism in their followers against Actually, the progressive improvefar as the Africans are concerned. teachers are capable, but Mr Moi- section of the African community hatreds and unbalanced fanati- of individual initiation and section of the adjustment interest in the system tralised authority to which we


ngs; so they tell the minister economic, social, and educational


progress of the Negroes of the



Mr. George Samuel Schuyler has been writing for the Pittsburgh Courier wellknown Negro national newspaper for the past 26 years. He was born in portion to living costs; no man the State of Rhode Island 55 years ago. During war service he rose to the rank of First Lieutenant in the United States Army. Mr. Schuyler is a novel-

> The chattel slave system, or any slave system, is not inherent in Capitalism which for growth directly depends upon pleasing the consumer and increasing his purchasing power, whatever its flaws, the history of Capitalism is one of constant mass improvement that everyone can see.






Courses in all subjects including:

better job.

Standards IV, V, VI, VII and VIII. Junior Certificate, Matricu-lation, Agriculture, Bookkeeping, Langunges, Photography, Shorthand and Typewriting. Also Dressmaking and Needleoralt (for women).





All things whatsoever ye would that men should do unto you, do ye even so to them. The "VILLA"

slightly different words in such to buy food and clothing, we want religions as Buddhism, Confucia- to be healthy and comfortable. wardrobe, 2ft. 6ins. tallboy nism, Hebraism, Hinduism, Zoroaand 2ft. 6ins. dressing chast. strianism and Jainism. Christ. Bedstead obtainable to however, gave the rule a positive

Why Found

and richer meaning. While in the religions mentioned people are told not to do to others for them. We must on our own catalogue (BW) and parti- what they would not like done to

scheme to P. O. Box 2553. to do. For example, in Hinduism those are the very things that the rule says "Do naught to others many of those around us need. which if done to thee, would cause thee pain.

Negative Form

The negative form of the golden demands of us love, mercy and cule is static. As long as nothing service. It discourages selfishness is done to us, we need not lift a and pride. What we want is what finger to do anything. others want. Let us give them. The positive or Christ's form -J.M.N.



It is not necessary to wait until people ask us to do these things culars of our commission themsives. Christ tells us what what we need for ourselves, and

Love and Mercy

(Continued from col. 6) Christ's form of the golden rule

into the matter is a necessity which will result in lesser "Let us pray for the lost; they know not what they do." 'The African Ministers' Associa-

tion—a necessity—could well serve as the authority to deal with the matter of bringing about a rue denominational brotherhood. We do not, of course, advocate one church for us all; that would be impossible. What we do want, however, is fewer religious sects and closer co-operation among them.

MAKE MORE MONEY

By Taking

Easy Music Lessons By Post

-

Week

5

ON YOUR FAVOURITE INSTRUMENT. FROM THE

African Academy Of Music

243 BREE ST. JOHANNESBURG.

TELEPHONES Office-23-2725 Res. 22-5117

Per

Week



Always use Nugget White Cleaner on your white shoes, as I do! This white does not rub off, and keeps shoes looking fresh and smart for a long, long time. Be sure you ask for Nugget White.

NUGGETEWEITE does not rub off

Ask for Nugget in any of these colours Black, Military Tan, Light Brown, Dark Brown, Toney Red, Ox Blood, Transparent.

During America's 225 years of legalized chattel slavery, ten million Africans were brought to the plantations of the Western Hemiseconomic value to their masters every effort was made to preserve their health and productivity as long as possible. This should be contrasted with the slave system. of Soviet Russia which from 1930. onwards continually has held from 15 to 20 million victims in servitude (Continued on page 3)

PAGE SEVEN



11/- per year. 6/- per 6 months. \$/- \$ months, Write to:-

The BANTO NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6665, Johanneshurg.

Saturday, October 21, 1950

What Is Wrong With Africans?

The curse of the African race is its ability to quarrel and divide. This year we have witnessed with a feeling of dismay the rising tide of disunity. There was a time when | ed with a Red Cross. we though that ignorance was to a very large extent responsible for disunity among African peoples, and we entertained the hope that educated men and women would be able to lead our race from tribalism to national unity.

But we must confess that so far the educated men and women have disappointed us in that, instead of leading the tribes to national unity, they have introduced foreign ideologies which are destroying the efforts that have been made by men and women who had realised that the salvation of the African race lay in unity and not in political ideologies imported from Europe.

To-day the tribes are ready and willing to unite but they are being disorganised by men and women who do not love the African race. who do not want to see it rising above the level of hewers of wood and drawers of water for other races, and who are opposed to African nationalism because It is incompatible with the doctrines of the men who control their minds.

In July at Pietersburg the Transvaal African Teachers' Association, which was established and built up by men of vision for the educational advancement of the African race, was wrecked by men and women who are looked upon as the guiding stars of our race. We understand that there are now two teachers' organisations in this province, and that the teachers are now speaking to the educational authorities with two voices. The irony of the situation is that the association was wrecked not by differences in educational themselves as the innocent victime matters but by differences in poli- of a wicked society. It is this tical ideologies. It was wrecked by men who thought more of the creeds in which they believed than of the welfare and salvation of the race; it was wrecked by | Malan in the Supreme Court on . men who would not forget the charge of fraud, and almost suc small things that divide our race and remember the great things that can unite it and who do not and Crown witness had told the want to build up the things that will hold it together and get rid he gave his final address to the of those that will pull it apart. It is not only the Transvaal African Teachers' Association the judge obviously intended to which is being crucified upon the cross of selfishness and alien ideo- that moment, however, the judglogies. The Transvaal branch of was shocked when he learne the African National Congress, an organisation founded by men who loved their race as they loved themselves, is now being hurled into the abyss of destruction by self-seekers, opportunists and propagandists-men who cannot sacrifice personal ambitions for the greater ambition of the race. At its recent conference in Springs, we understand that nothing constructive was done. Delegates, it is said. quarrelled among themselves and eventually the conference was closed in disorder. If this story is true, then all patriotic Africans must feel disappointed with the way the affairs of our race are handled in our national organisations. The fight for positions which is going on in our religious, educational and political organisations cramps and hinders the development of unity among the African people, and it shows that men who are at the head of these bodies are men of small minds, in whose dictionaries the word patriotism is not found. One would have thought that at this time of crisis, when the political fate of our race hangs in the balance, our leaders would compose their political differences and concentrate their lives and their energies to the glorious task which God has laid down for them, the unification of all the Bantu tribes. But instead, they are fighting over ideologies which can never bring about the unity of the African race. Surely there must be something radically wrong with Africans, particularly the educated section!

dla-Kgotla

An example of the treatment Negro composer o fmodern music, an apt title for a book in an East accorded opponents by the Com- has presented President Truman Rand Library.

munist invaders of South Korea, with the orginal score of his con- REMOVAL OR is related by an American Negro, First Class Sergeant Ray J. John- tribution to a musical suite which IMPROVEMENT? son, a United States medical aid, he wrote under commission of

Lying in hospital where he was Arturo Toscanini, famous conductreated for wounds received while tor. driving a jeep back to the aid station in the Taejon sector he

FEIGNED DEATH

said Johnson.

THE "DUKE"

Johnson made his escape.

AND PRESIDENT TRUMAN

TO ESCAPE

told of an attempt to murder him Three enemy tanks opened on fire the jeep, hitting him and wounding another American soldier riding with him. He was unarmed will be offered in a concert on a desire to live in decent surround-Christmas night in New York's ing worthy of respect. and there could be no mistaking the jeep as an ambulance vehicle famed Carnegie Hall. Ellington's for all ambulance jeeps are mark-

plete the music.

the music for "The Blessed" and worthwhile. "For The Damned," presented in In this r Discovering that his gas tank was Paris. leaking he deserted the jeep. Then he noticed that one of the Com-

munist soldiers, was approaching with a drawn pistol. "I froze and It is interesting to note the types of books people are reading. played dead. It was only then that I began to feel the pain in my arm through some of the new I did not know yet that my hand had been shot off it," he said. ship library at Springs.

The North Korean waited Amongst the choice of reading approximately ten minutes and matter, selected by Africans, were fired three shots into Johnson's the following: "A Short History of the World," by H. G. Wells; "In Tune With The Infinite," by body. Johnson again played dead and the Korean again waited-Ralph Waldo Trine; Wordsworth's "Maybe 15 minutes; maybe 20"-"Poems."

For up-and-coming writers of the future were: "A Writers Note-When the invading Korean tanksmen shifted down street Alphabet.

The Bantu World, Johannesburg, Saturday, October 21, 1950

Talk about removal of Alexandra Township comes up now and

concerns the American Negro. It from a quarter they regard as breath, will be recorded by Toscanini and their own home; hence the many the National Broadcasting Com- beautiful houses erected at great pany Symphony Orchestra, and cost as indication on their part, of

section of the suite was written can ill-afford the expense of gor- you believe that men are placed after he cut short a tour of Europe geous and imposing buildings at the request of Toscanini to com- They do, nevertheless, need assist-

Department, in assisting financially to erect a new school which et a good example indeed. Another example is that of the Dutch A chance presented itself to look Reformed Church which, last year pur put up a magnificent L-shaped chases for the Payneville Town double-story school building in the Religion; To a Sufficient Living in township,

moval of Alexandra Township. WANTS TO KNOW-

Now that the Railways Administration has embarked upon the praiseworthy step of constructing cationally or socially; To Opportua tunnel under the lines at Orlan book," by Somerset Maugham, and do Station, for pedestrian use economic skill; finally to a Govern-"Radio Playwriting," by Val Gie whether this safety measure will ment that guarantees these rights gud. For the children were: "Toby also be followed up by another to all its citizens. Twirl Tales"; "Hurrah For Little ensuring safe usage without moles. Nobody" and "The A.B.C. Of Out tation by hooligans, especially plete, but it is sufficient to bring after sunset.

COURTS JUSTICE OUR IN

published once each month. The writer is a wellknown Johannesburg journalist, who has spent more than 25 years in the Supreme Court, and who is fully acquainted with all the aspects of the problems with which he deals.

recently charged with murder. which is the most serious charge in the criminal calender. After he was found guilty of oulpable homicide, instead of the crime of murder, Mr. Justice Malan passed a suspended sentence on him. The deceased in that case, who

not appear in court, although his appeal was upheld in his absence The constable who arrested the Native had told the magirsate hat the mixture was "barberton" pecause it had a "kick" in it. Th accused told the magistrate that is wife made for the children.

wo months' hard labour.

Mr. Justice Maritz, the Judge-President, set aside the conviction emarking: "Though the accused ed in modern society, and parallel s not here we feel that we should rights enjoyed by people in formdeal with the matter"

been correct in his assumption. The universal suffrage, for the supreme cused and his wife, on the othe authority of our State. (We have

Scientifically Designed by English ortho-

paedic Specialists this shoe has a

braced arch and cushioned heel,

combining correct anat-

omical fitting with

smart appearance-

A Tonic for

tired feet.

Primary Rights (By F. Synott) In an article (in a recent issue) on the Key African, the town worker who is becoming a power, the idea of working for his Primary

The Key African,

Rights first was insisted upon. As this is an expression not so often used nowadays I wish to explain more fully what I mean by it, and it is that the point is of such importance in Native Affairs. Briefly it is because the Primary Rights of Man are a matter of conscience again. Naturally, Alexandra resi- not of politics, and if you concen-The score is part of the new dents abhor the whole idea of trate on them you avoid stirring being lifted lock, stock and barrel up prejudice-and save a lot of

Christian Tradition

The distinction between the Primary and Secondary rights of Man s a matter of ancient Christian Many, of course, are poor and tradition. If you are a Christian on this earth by God to prepare ance at Alexandra, to turn the be so, then that which is of first While abroad, Ellington wrote township into something really importance is that a man be morally free to serve his God, and In this respect, the Education have sufficient social well-being to enable him to keep sound in mind and body for this service. In accoropens Saturday, October 21, have dance with this we say that the Primary Social Rights are those which guarantee these needs, such as: To Life; To Safety and Protection from the Law; to Freedom of xchange for Work; To a proper All signs indicate the need for Family Lift; To securit improvement and not the re- in times of sickness or unemploy ment (not necessarily from the state, but from it if your family and social group cannot provide it); To Free Association, to form

clubs or unions for mutual aid edunity for furthering education and

This list is not of course comut the main idea: that Primary -"WOZANAZO" Rights are those which are necesout them he cannot be a proper man at all. They are God-given, for a purpose beyond the power sion of 12 gallons of barberton" did has the right to take them away. of the state, and no civil authority No form of social organisation could be just if it denied them.

Less Important Rights

The Secondary Rights of Man are further developments of these changeable and not of the same be concotion was porridge, which importance, because men can be and have been full men with out The magistrate believed the con- them. They vary according to the table and fined accused £25, or customs of different places and times, To show how these rights vary, and not necessarily by progress, but also by retrogression, I will quote some of those most valuer societies which we have lost Now, the policeman may have We maintain the right to vote, by



WHY PAY RENT?



ENQUIRIES TO 24 DE VILLE STREET

PHONE: 35-4980 LANGLAAGTE

12 BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Scutt.

UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated. 3/9d. (by post 4/-) JNDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the

Old Testament, illustrated. 4/-d. (by post 4/3d.)

INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illustrated. 4/- (by post 4/3d.)


1.1	TREE NEW	ZULU SONGS	IN SO	LFA.	By :	S. F.	Khumalo
	IAFRICA			1/-	(by	post	1/2d.)
2	ITHEMBA	LABANSUNDU		1/-	(by	post	1/2d.)

UVULINGQONDO 1/6 (by post 1/8d.) **BOOKS FOR EVERYDAY USE**

Routledge's Complete Letter Writer. The Most Popular Guide to sary to man as man, because with- Good Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.) Ungqeqe Wokuchaza Amaphupho-The book that interprets your dreams. 1/9 (by post 1/11).

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE





("Melato") Justice is one of those things which innocent people alway want, and which wicked people always despise. The innocent ac used standing in the dock, what ever be his race, creed or colour often, inwardly prays that the

see that he is really innocent f the charge against him. But the wicked accused standing in the dock, endeavours to bolste up his case with the aid of lies It is really extraordinary to notice how the average evil-doer regards justice as a form of vio ence towards him. This is quite understandable; because such peo ple are in the habit of regarding

judge or magistrate will be abl



"Give Fools Their Gold" seemed This article is the second of a regular series which will be

ad lived in the same kraal as did warped outlook on life that makes them enemies of society.

I shall give the case of a certain educated European as an illustra tion. He stood before Mr. Justic ceeded in persuading the judge that he was the only one there telling the truth; that the polic court a tissue of lies. And when court, he concluded by saying: " have no case to meet.

Well, he was found guilty, and deal very liniently with him. A from the prosecutor that the ac cused had a whole string of previous convictions against him. He was an old evil-doer.

Mr. Justice Malan, possessed of an abundance of faith in human nature, nevertheless dealt lenient ly with him, and gave him anothe chance.

Grime Does Not Pay

It has frequently been said that crime does not pay. I have often heard judges say this to prisoners but those who try to dispute this axiomatic theory merely bank their heads against a stone wall A Native or European may think he is smart because he succeeds or. occasion in getting the benefit of the doubt, and is found not guilty Encouraged by this piece of good luck, he will commit another crime. The law will again catch

up with him, and then justice will be accorded to him as Aris totle wrote, "according to his desart.

Obviously, then, while it is sometimes possible to fool some administrators of the law some o! the time, it is quite impossible to fool them all of the time. There must always be a come back pass-Justice, though moving slowly inc

ed in the end.

some of the time, if he has any is a practice "which must be sense at all will soon learn that it scrupulously observed." is better for him to be peniten'

than smart, because the courts are erving of mercy

Let me quote the case of a who had noted an appeal against Native night watchman who was a conviction for being in posses

he accused, had attempted to take berties with the watchman's life, and when he was taxed with in Johannesburg, a fight ensued with the result that the deceased with a loaded stick. The circumtances of the case were obviously xceptional, while the accused was roved to be a person of excellent haracter.

"It is very rare for the courts to give such a light sentence for a crime of this nature." Mr Justice Malan said to the watchman compassionately. The man Natives in court at the time must surely have felt that here was an outstanding case where justice was tempered with mercy

Well, not only are judges merciil and considerate, but they are lso determined that those who t on the magisterial Benches of ower courts be similarly animatd when the circumstances warant it. Let me give an illustration f what I mean. Pass Case

A sentence of four strokes was

passed by the Assistant Native commissioner, at Pretoria, on a young Native who had been found ne night to be without a pass In reviewing the Native Commissioner's case in the Supreme Court. Mr. Justice Malan remark ed that such a sentence "is grossly excessive and entirely unjustified. While the pass law is in opera-

tion it must, of course, be oberved whatever one's opinion may be of the law in question-There is no reason, however, why boy should be whipped for its nfringement. It was surely harsh o whip a youngster who happen ed to be without a pass. Well, the sentence was set aside, and altered o a caution and discharge. If the young Native is wise, he will in future be very careful about his

Incidentally, there is another as seldom fails to overtake the wick pect to this case. The boy's parents were notified of the charge And the person who tries to foo' against him. and the Supreme administrators of the law even Court again emphasised that this

Watchfulness Another striking incident of frequently surprisingly merciful judicial watchfulness was witin cases where the accused are de nessed in the Supreme Court at Pretoria, recently when a Native

There is obviously cause for s very clear on a point such as doubt. It is only fair to do so when stake. arch Enemy of Fatigue!

hand, may have told the truth. lost the right of former primitive societies where every man had the doubt in the matter, and the law right to speak in the supreme council of his people). We have the this. Where there is a reasonable right to social services provided eccived a fatal blow on he head doubt, the accused must alway. by the state. (We have lost the be given the full benefit of that right of former primitive societies to social security from the clan or the liberty of an individual is at local group). We claim the right (Continued on page 11)

BRACED

ARCH

ARCH-BRACER

CUSHIONED

HEEL

METATARSAL

MASTERCRAFT SHOES FOR MEN Made by Eddels (S.A.) Limited

PAD

In Prake

Bhethenyana ena EUNEHA Bebetso, pholokole TOKOLOHO HAHLABENG kapele TSELA EA HO LOANTSA PELAELO TSENA TSE ATI-

1 LIRAME IS MOKAKA-LLANE II falisos ka bosiu LLANE II follos ka bosic to la bos ka imitit use pell csa "ASPRO" le seno sa namonell se chesang.
 LEHLABA LA RAMA-THESELE le folloc ha monate ka lipilisi tre nell kapa se one ka mor'a lijo.
 METSO O BOHLOKO le LITEMETOANE II folloss ka hok hakhatsa ka tipilisi tse pell tsa "ASPRO" ka halefo es galase es metsi. metsi. 4 MOKOKOTLO le ho ops ha METHAPO li felisoe hang. 5 LIPELAELO TSA FEFA TSA BANA TSA 'MELE li felisos ka trebetso es kapele es "ASPRO". Hore-hang "ASPRO".

Hapela es "ASPRO" Hapelage, "ASPRO" molemo histolo likashatatong ta kameha ise joalo ke HLOHO, METHAPO, MESI-FA, FALIMEHO, MENO, KHATHATSO EA "MELE le LESASA.

Africa) (Pty.), Ltd.

Maemo a litihabi a mangata ho ka hialosos. Ho na le hiocho, ho opa ha methapo, ramathesele, meno, litsebe, mahlaba methapong le litihabi tse ngata tse bakoang ke mabaka a mangatanyana. Ha u na le setihabi TABA EA HAU EA PELE KE HO setlikabi TABA EA HAU EA PELE KE HO PHALLELA TOKOLOHO EA KAPELE MAHLABENG. JOALE "ASPRO" e u neha TOKOLOHO MAHLABENG KAPELE ebile e etsa hona ka tsela e se mang kotsi, e monate. Hape-hape, ha "ASPRO" e lokolfa sehilabi e loantsa hape mabaka a tilisang pelaelo tse ngata, hoba ka mor'a hore e topele meleng, "ASPRO" ke MOHLATSOI OA KA MALENG, MOTSOAKO OA METSI A MOROTO, ke MOLOANTSA-CHEFO kapa MOFELISI-FEFA le MOLOANTSI-LIKOKOANA. Ka hoo tsebetto ea "ASPRO" ha e u pholose litihabing feela empa e sebetsa bohloko ka ho loantsa se bo bakang.

Ka hoo ke eng u tsamaea u sa sireletsoa ha

g.

No. 444

3/6

E entsoe South Africa ke NICHOLAS (South

THEKO E KA KHONDANG

KE MANG LE MANG

SESUTO

e fumaneha ho sebelisoa ke malapa oohle?

Hopola, " ASPRO " a sebetsa hobio e thusa hobio. E ka sebelisoa ku ngoana hammoho ia moteosili ga hao. Holim'a matia a mang a eona " ASPRO " e na le matia a maholo a he loansa chelo. Ha e khakhatsoa e tia felisa "metao e u sireiletse bohlokong. Theko e ka koptjoa ko mang le mang.

L. J. Aspinall, oa 42 Fair View Avenue, Newtown, Geelong, Victoria, Australia, o ngola a re :-- " Maisatsing a seng makae a fetileng ke ile ka ts'oha ke se ko ts'oaroa ke mokhohlane o kang oa mohatsela. Ke ile ka lokela ho'na ke e-ea motebetsing 'me ka hoo ka re mosall oa ka a nketsetse seno sa lamuni se chesang ka ba ka noclella ka sona lipilisi tse tharo tsa 'ASPRO' ca ba ke itahlela beteng. Bosiu ka fufuleloa haholo empa ka tsoha ke thusehile ka ba ka khona ho ea mosebet-sing. Ke tilsa hore hoja ke se koenye ' ASPRO' nka be ke ile ka robatsoa fatse ke mokhohlane ke mokhoblane

PAGE EIGHT

The Bantu World, Johannesburg, Saturday, October 21, 1950

RAPOROTO TSA LITEREKE

ile ha ahloleloa Ngakana-Nts'o-

nyana e 'ngoe lefu, ka ho bo-

laea motho ka sehloho le morero

ntse ho ahloloa bo Ngakana-

la bobeli selemong sona sena ho robala.

Nts'onyana lefu la polao ea mo- Zebediela:

tseng.

Barberton:

Schoemansdal pula e neleng likhoeling tsa mariha, e ile ea etsa rorisehang. 1.77 inches. Hase ntho e 'neng e be teng kamehla, le hona mariha a ne a sa bate habolo, 'me he naha e ntle, ea boheha

Mohla la 23 khoeling ea Mots'eanong le mohla la 20 Phupu, ho bile le lifantisi tsa liphoofolo. tsing ona oa bohlokoa. Khoeling ea Mots'eanong ho ile ha rekisoa likhomo tse 306 ka chelete e £3.208 ha Phupu ho rekisitsoe tse 111 ka chelete e £1,568. Kantle ho lefunyana le kileng la hlasela likhomo tse pel a morafo oa mashala, ha ho ka ba haeba le letha leo ho ka thoeng le kile la khathatsa, bophelong ba likhomo. Ho ile ha potlakeloa ho phekola lefu leo hang sebakeng seo, homme la feela la kokobetsoa ka potlako, pele le ne le ka ts'oha le nka bohato bo itseng.

KOTULO

Tse kotutsoeng mariheng ana, li ne li bile li se ntle haholo, ka ka-karetso. Libakeng ts eling, leha ho le joalo, ho ile ha etsoa pokello e tileng. Ho boetse ha nts'etsoa mo- nehelana ka lits'a ho hloma ma- Liphofolo tsa Batala sebakeng ntle. Se hlolileng phapang ena ke sebetsi oo pele, homme ho hopo- venkele le litaba tse ngata tsa Le- sena, li fokotse hampe. Empa ka pula e neng e ena ts'ekeletsane e feta feela libakeng tse ling. Che-tla ba sesupo le mooloane oa mo-Mokotla oa Lak seho ea ho lema "cotton" e matla, sebetsi oa 'nete setereteng sena. homme le cona reisi e tonetsoe malokana le ho hloma meeli le ho mahlo.

heloa ho ba Letsoho la Morena shou e ntle haholo. E ne e le shou Lugedlane. Morena o se a hotse ea bobeli seterekeng sena, e neng



these famous pills. Read what this grateful user says, 'I was a martyr to Indig

lo khoeling ea Phupjane, mane Malelane. Tleleniki eo e tla sebetle haholo. sana le bophelo ba batho ba machakela motseng oa ha Masia, ho haufi. polasing a sebaka seo. Mosebetsi oa eona o motle ruri. Ha re ke re eboheng Boramapolasi mosebe-

Tleleniki e ile ea ahoa ke Mr. Rosenberg polasing ea hae. Ba South African Red Cross ba be ba se ba tlatsetsa ka lintho tse nzi, Mocki ea Rutehileng, o sebetsa teng. Ho hopoloa ke hona he hore libakeng tse ling moo batho ba bangata ba sebetsang lipolasing, Boramapolasi ba tla latela bohato bona. Litaba tsa mofuta ona li ee li tlise melemo e meholo, homme ho ee ho batloe baoki ba Batala.

Loetsq, homme har'a litaba tseo ho sa ntse ho omme. Lijalo tse Ka mabaka a itseng, ho ile ha lesoa mosebetsi oa ho seha moeli, ho heng ho buisanoa ka tsona, ho Gompies Irrigation Scheme, li ts'e-Mokotla oa Lekhotla o ne o nts'e li khots'e hantle. chelete e ahang borokgoana no keng ea Levubu, homme mosebetsi ruha likhomo. oo o se o felile.

Ho ne ho ena le Shou ka la 30 Makombo Ngomane o ile a mo- Loetse, Schomansdal, 'me ea eba Ngotshe: haholo, homme o fumana ho se ho le moepa-moholo ho sebetsa litaba Ho tloha selemon se fetileng, ho Ho tloha selemon se fetileng, ho 'nile ha bonts'oa lintho tse ntle. ho fokola ha pula ena e neleng, le- tle libakeng tsa Batala. Likhomc empa tsa selemo sena li ne li le khulo le bile lebe haholo, homme tsa bona li ntle ke ha khora, 'me

Komishenara at Batala, Major mpa leholimo lea ts'episa. Ere ka eba le theko e ntle haholo. Hartmann, o ile a bula Shou. Teha ho so ka ho ba ho lengoa letho boho e boela e lebisoa ho Mr. 6, H. Hannemann, Litho tsa Komiti ea ha ho e-s'o lengoe letho, le liphoo- ntse a nehelana ka lithuso ho ba Lishou le ho Balemi mesebetsing folo li fokotse hampe. ea bona e matla. Ha ho ke ho bo-Feberu e matla e ile ea hlasela leloe le thuso e babatsehang e ileng ea etsoa ke Mr. J. Schoeman, eo seterekeng sena, likhoeling tse pele Mopolasi.

li tse fetileng, homme ha shoa batho ba itseng ka palo. la Sechaba, le bile le liboka tse Ho tloha khoeling ea Phato ba mdnate. Ntho ea bohlokoahali,

eo Lekhotia la mona le e reri- Litereneng ba ile ba tsamaisa lileng, ke ho nts'a chelete e tla bese tsatsi le leng le le leng mathusa ho aha sebaka sa 'maraka, hareng a Louwsburg le Vryheid. Schoemansdal. Bohato boo bo ile ba thusa Sechaba sa Batala haholo, homme ho tla

Sibasa:

Haho pula e kileng ea na seba- Paulpietersburg: keng sena, ha e se lithabeng tse

'ne ho be joalo.

ling, moo le teng ho ileng ha rej fabla! lefafatsenenyana le sa tse- tse, ho nele pula e entseng 2.5 ins. keng sa ho tla amohela lebitso le se se se bile se fetohile sechaba bisahaleng. Naha e omme haholo Ha hoa lenngoa lijalo tsa mariha. ea lokelang ho hlahlama Mapenya- sa mafutsana kaofela. Ha ho tali-

Ho bile le lifantisi tsa liphoofolo Makuya, Sambandau. Tengwe le Sterksroom. Likhomo libakeng tse-bo lekhulong bo ile ba senyeha. Sterksroom, Likhomo libakeng tse- bo lekhulong bo ile ba senyeha. ea bobeli, o ile a khothoa hoba Ra- mobu, tse ileng tsa ba tsa tiisoa na li ne li fokotse, empa likhomo Ho ntse ho ithekisetsoa liphoofolo motse oa Emfund sweni. tse neng li isitsoe fantising ea Ma- feela tjenana, homme li rekoa ka heppa le Mondogoro li ne li le ntle theko e ntle. me theko ea tsona ca li lokela. MAETO A

MAETO A KOMISHINARA 'Marakeng oa koano, he ntse ho Komishenara o ile a chakela porekisoa meroho le litholoana ka lasing ea Trust e ngoe khoeling e 250. Mohla la 28, Mr. King, Mase- tsanehi ba phelang mobung. mehla. Meroho lirapeng e ea tse- fetileng ea Loetse. pisa, empa ho batleha pula hore ne. Ha ho e-s'o theoheloe masi Alfred:

ho ne ho le tlholisano ea lipina Ho nele pula e ntle khoeling ea

man oa Tshakuma o ne a mametse la lipula tsena tse neleng morac

ba hlolisanang mme meputso le mathoasong a selemo, joang bc

a puso ea sechaba ka mokhoa o Ba Hofeisi ea Merero ea Temo ea mohla la 19 Loetse, 1950, ho ile ha 1.936. Masimo a linaoa le lierekisi phethahetseng. Makombo o qalile Mobu, ha ba e-s'o be le shou, ha lumellanoa hore Lekala la Litaba 664 morgen. Boea ba linku bo re mosebetsi oa hae ka mafolo-folo a rorisehang. Ho ile ha thehoa ntlo ea Pheko-

tlisitse ea mohlang oo li ne li le se le tlasa ba Kereke ea Methodist Tabankulu: Ho ntse ho bile ho lokisoa hore ho

Komishenara oa Batala o kile a ahoe meaho ea sekolo se seholo Mohla la 30 Loetse, Solomon Siahliwe Gagane o ne a khethoe ho epa pitso ea Sechaba boreneng ba ha Shirindi. Leetong lona leo, o hofeising ea Komishenara oa hofeising ea Komishe oile a tsamaea a ntse a nehelana Johannesburg. O ile a etsetsoa mo- O ne a khethoe ke Komishenara, ka meputso le limpho ho ba ho- ketjana pele a tloha. Komishenara Mr. S. E. L. Torpe, ho hlahlama o ile a bolela hore mohlankana ec eo e neng e le eena morena. en oa 'Muso o ne e le motho ea pelo neng a phomole mosebetsi oo. Khoeling eona e fetileng, ho e ts'oeu, ea neng a rata mang le

Mokete oa ho mo beha setulong mang, eo le ba sebetsang le eena o ne o le Lwandlana Location, 'me ba neng ba mo rata haholo. Meho ne ho le teng le Morena e Motsoalle ea hae ea mo fa mpho ea oa ho topa lenaka. Ke lekhetio kobo e lohiloeng le seaparo sa ho holo oa Maphoto, Morena Botha Sigcau le batho ba bangata.

Umzimkulu:

Mathoasong a khoeli ea Loe-Lekhotla la Koano le ne le ko-pane hape ka la 28 khoeling ea ts'olla pula, feela leha ho le joalo tse ho ile ha na pula e ngata hoo e kolobisitseng lefats'e hantle. Ho nile ha bata, ha ba ha boela 'na ha futhumala. Linoka le linokana li phalla ka matla. Libakeng tse ing ho se ho tsoetsoe masimong.

Kalebaka la mafatsane a fahlalitseng, tala e se e hlahile, me lekhulo le letle. Metsi a makakaretso, liphoofolo tsa S.A.N.T ngata 'me liphoofolo li khots'e.



Ke bao bana ba Ma-Afrika ba soka ba kena sekoro ba fumana lifo tsa motseare tse sa lefelloeng letho ho e 'ngoe ea matlo a 203 a phepo ea bana ho lane la Ciskei, Koloni.

empa ho tsona ha rekoa tse ma- | Ngaka ea Setreke e 'nile ea poshome a mararo, ka theko e ntle, toloha ho pheloka sechaba, ke moo hoo ho ka thoeng khomo le kho- ho bileng ha fumanoa motho ea mo e jele £20, 'me khomo e neng nang le bohloko ba lipeo tsa lefu e fele isohle ka theko ea fumana la lepera.

theko ea liponto tse mashome a Ho boetsoe ho galiloe mosebetsi oa ho cheka tsela e tlohang mona

Komishenara o 'nile a chachaka e eang Bontrand e kenellang 'mi-Ho ne ho eria le fantisi ca li- le metse a epa lipitso le ho sebe- leng oa moholo ocang Kokstad. phoofolo mohla la 13 Loetse, po- tsa litaba tsa linyeoe, metseng ea Litho tsa Lekhotla la setereke li lasing e bitsoang Bloemfontein Insikeni le Gowan Lee. Ho bile ne li phuthehile hammoho, mohla ea Trust. Ho lle ha rekisoa li- nebelanoa ka limpho le meputso e la 22 khoehing ea Loetse, ho buikhomo tse mashome a mahlano lefshoang ba lokelang. sana ka litaba tsa Lekhotla.

Dr. Eiselen O Bua Ka Mesebetsi Le Matlo

mararo.

Mohla seboka sa Mokhatlo oa Boramesebetsi, se neng se lutse motseng oa Pretoria, Dr. Eiselen. Mongoli oa 'Muso, Lekaleng 'la Merero ea Litaba tsa Batala, o boletse hore tlaleho ea Komi-si ea Fagan e hlahalitse ntlha e kholo, moo e bolelang tjenana, leqepheng la bone: "Ha re sebe-tsane le ntho tse senang bophelo, empa re sebetsana le batho, bao takatso le seo ba se batlang, se likhomo li bolailoe ke letsapa, E- ho sa tsoa ba le fantisi e ileng ea Komishenara ha a ntse a cha- lokelang hore ba se talimeloe ...

> Eaba Mongoli enoa e Moholo | basebetsi ho khobokana sebakeng | Ha se hore bohloko ba taha ena oa 'Muso o bolela hore ntlheng se le seng. Batala ba bangata ba bo atluoa ke bo Ramesebetsi feela. eona ena, moo a lakatsang ho hla a khobotla, ke hona moo a bileng a tsitsinyang hore ho hle ho le-litichere kapa bangoli, ka lebaka bisoe matalimo teng hammoho. Ia meputso e metle e lefshoang ka lebaka la eona. Seo batho ba bats'o ba se ba- ba sebetsang mesebetsi eo, emps Ho thata ho pepesa mathata a Setereke sa Kuruman e chakela Seo batho ba batso ba se ba-senetlelang he ea mamela ha ku. Seo batho ba batso ba se ba-ho sa talinnngoe tsebo ea bonahala ha ho talinngoa mesebesi mosebetsing oo.

ea bona le moo kelello tsa bona li sekamelang teng, homme like- ena, batho ba sa rutehang, kapa moo theko e phahameng e leng ka lello tsa bona li tla 'ne li fapane ba balileng, ba ee ba khahloa teng, eo re lokelang ho e nyehella, ka botho, joaleka ho eba joalo le ho merabe e meng ea lefats'e. ka lebaka la meputso ea liveke SECHABA SA MAFUTSANA meputso e lefshoang batho ba se- nae.

betsang lipolasing.

Ho se hloace batho ba sebetsang ho hore ba tseba mosebetsi oo Mongoli oa hae, Mabude, Marena- Temo, le Dr. Lowdermilk, secha- betsi ofe le ofe hantle, na a 13 a Setereke, le sechaba se ba se sets'o ke sechaba sa bafu-

Ka nga e ngoe, Basupisi ba Temo ba Lekala la Merero ea

etsoang ke taba ena, empa meolo-Ka eona tsela e ts'oanang le ane ena e latelang e tla bonts'a kae bonahalang e le metle ho fets behlle mabelebetloeng a naka tsa

(1) Tsela e senyang litaba e hlalositsoeng e supa hore ho hiroe hantle, ho theola mosebetsi oa batho ba bangata ba hlokahalane Molemo oa ts'ebetso ca Mo tho e Mots'o o ee o tlolisoe mahlo ke borames betsi, ba se ke ba talima hore na motho a

ka etsa mosebetsi po hantle, ba

pele mafafatsane a pele a ka na. chaka le metse o ile a tsamaea a hlophehileng le ba babaletsoeng khoeling eo. Sepetlele sa St. Michael's se etsetsa sechaba se sets'o mosebetsi oa motonana. Ngaka e Kholo ea ! Sepetleleng ho ea mamela ba kulang. Ho bile haeba le seboka sa

Li-inches tse tharo li ile tsa me-

sharoa puleng e ileng ea setere-

keng sohle khoeling ea Loetse.

Lekhotla la koano, khoeling eona ea Loetse. Marena a ba le seboka sa oona le 'ona khoeling eona eo.


Flagstaff:

Kuruman:

Ka Loetse, pula e ne e se ngata | Ka lebaka la ho se fihle temajoaleka khoeling ea Phato. Mohla neng e pele litabeng tsa bophelo Ho tloha ka Phupu ho fihla Loeka 25. 'Maseterata o ne a le sebo- ba kajeno, sechaba sena se sets'o

Headache and Tiredness. My blood was out of order. I was very de-pressed. But a friend said 'Go and get Partons,' I want to tell you how marvellous Partons are. Very soon I was active and full of life. I felt strong and able to do my work without trouble. I was soon a happy person."

You can't feel full of these and healthy unless those waste poisons are removed from your body. Partons Purifying Pills do all that for you ... while you You can't feel full of energy all that for you ... while you sleep. Take them before you go to bed at night. In the morning your bowel is cleaned out and your blood is pure and strong. That is the way to feel fit and happy. Get Partons Purifying Pills from your Chemist or store 50 Pills cost 1/6.





MADE IN ENGLAND

AND FRANCE

WHEN YOU BUY

10/9

MONTHLY

Buys this well constructed ward- #

rube, measuring 4ft, wide and 6ft.

high.

WRITE NOW FOR FREE 1959

BILINGUAL FURNITURE CATA-

LOGUE NO. 55.

This 44 page catalogue offers you

a fine variety of good furniture at

lowest cash prices or on casiest

terms. Please mention your exact

requirements.

UNITED AFRICAN FURNISHING (O

limpho tsa nehelanoa ke Mrs ile ba akofa ho mela. Liefeldt, mohats'a Komishenara o ile a etsetsa sechaba puo, ha bua temong ea litapole le tse ling tse le Molula-Setulo oa Mokhatlo oa mofuta oa teng. Bongata ba Batala Litichere tsa Transvaal, hammohe bo se bo ntse bo phethola masime le Mongoli oa Mokhatlo le Ramotse oa Takalano. Ntle ho mosebetsi oa hae oa mehla, ho tsamaea le libaka a ntse a phekola batho litleleniking, Ngaka ea Setereke o ntse o enta sechaba, ho hore se se nts'ohe se

TLHOLISANO EA LIPINA

Mohla la 23 khoeling ea Loetse.

mong ho ea lema.

ts'oaroa ke sekholopane, LiLtholoana tsa mosebetsi oa hae lia khothatsa, ka ha bohloko boo bo bonahala ho se bo qepha.

Morero oa ho ntlafatsa naha mo tseng oa ha Tabane le Polasing ea Trust e shelang le moo, o tsoela pele ka makhethe.

100% WOOL

YOU BUY THE BEST

ASKOL

BERETS

AFRICAN SALES COMPANY (PTY.) LTD., Box 7261, Johannesburg. Box 4007, Cape Tawn

holo e fihla. Batala ha bana cheseho ho rekimekete le manvalo.

meroho.

uo. Ho fokotsoa ha leruo le lengata ho ne ho etsoe.

Feberu e ile ea hlasela Batala. leha hole joalo ha hoa shoa batho ba bangata, feela bana ba ne ba khathatsoa ke feberu ena haholo.

Ho bile le lipula tse se keng li

Pula tsena tsa morao, li thusitse

mofuta oa teng. Bongata ha Batala,

Ho galiloe libese tse tsamaeang mahareng a Harding le Izingolweni kamehla, batho ba se ba tseba ho ea ba be ba khutla Harding, homme ba thabile haholo.

Molemo R. Msesane o phahamiselitsoe setulong sa hoba Molemi e moholo. Haho phetoho e entsoeng

Loetse, 1950.

Nkandhla:

Pula e neleng khoeling ea Loetse e bile 0.09 ins. 'Me ka lebaka reli setulong sa Borenana ba Midla komello eo ha ho ka ba ha len- dle Tyira Location No. 5. igoa letho.

Ho tloha mohla la 6 Loetse, Komishenara le Ofosiri e Kholo ea Loetse. Ha buua litaba tsa mehla malebana le batho ba batso. Ha Temo, o ile a tsamaea seterekeng tsa liboka tsa mofuta oo.

sohle, a ntse a hlahloba sebaka se Ofosiri ea Temo ea hasanya litsecomelo ea mobu oa naha. Ngaka ea Setereke e kile ea po-

oloha le litleleniki tse 'ne tsa sutereke, e ntse e phekola mafu i nabe.

Rustenburg:

LITHUSO

mametse nyeoe ea ha Faku.

terata oa Port St. Johns o ne a

Motlatsi oa Komishenara o ile a nehelana ka lithuso, Emagusheatisa ho na khoeling tse fetileng ni, Ntlenzi, Nkozo, Puffadder, Emsekolong sa Takalane. M. Einde- Phupu, Phato le Loetse, Ka lebaks Mt. Prospect, fundisweni, Mgodini, Bumazi le

Mohla la 10 Loetse Marenana a 23 a neng a ena le batho ba oona, a ile a ea Umtata ho ea lumelisa Mogoforonoro. Ba ile ba khutla teng e le ka labobeli mohla la 12 Loetse.

a bona pele nako ea molemo o mo-Oumbu:

seng kae e ile ena, empa ho ka e mots'o o sa ntsane a hiroa joale- mehla ena. Liphoofolo li khots'e hantle; ha tsebo efe mosebetsing oo, Lokeisheneng la No. 1, ho galiloe li hlopshoe ke letho. Ho bile ha Ho tloaetsoe ho hira batho ba hira batho ba sebetsang metseng tso e metle. Mesebetsi e metle e

sechaba molemo oa ho lekanya le- ko e bile £10, 10, 0,

Lijo li ntse li ithekisetsoa feela, e leng mohiruoa, Ke Tichere e

fatsoe sebaka sa Mgwemnyama ha a e-s'o fihle temaneng ea ho Loc. 26. Ho se ho lenngoa ho bile etsa mosebetsi oa ho aha hantle.

ka thuso Hlangalane, Etyeni, Qangu, Sulenkama, Enyanisweni, Gura, Blackhill, Moore's Post, Cabavale, Tsitsa le Shawbury. Ho nehelanoe ka chelete e £2,424 kaofela.

Ka la 26 Loetse ho neho ena le Mareneng le Bahlahlaming ba bo- Phutheho ea Lekhotla la Motse

Ho ile ha busanoa ka litaba tsa me-Mr. J. Horne o nkile sebaka sa hla tsa Lekhotla. French Moshoe-Mr. W. F. Bayer hoba Komishena- shoe o ile a khethoa hoba setho ra oa Setereke ho tloha ka la pele sa Lekhotla le Leholo sebakeng sa Matiwane, ea mosebetsing oa Bongoli hofeising ea Komishenara oa

Elliotdale. Ntozelanga Maxakata o ile a qa-

la mosebetsi oa hae e le Mots'oa-

Phuthehong ea sechaba sa Bapo,

Litaba tsa Batala, ba kholisitse hore, ba bafutsana ba bang ba naha ena, ke batho ba ka etsang mosebetsi oa temo ka makhethe le ts'oanelo masi-mong le lejareteng. Hape re boela re tlatsoa ke Good Hope Cotton Mills ea Zwelitsha, Messrs Dunlop le United Tobacco Company, hore Batala ke ho feta Makhooa.

Mesebetsi e meng e meholo ts'o ho khorohela mesebetsi e lito soeu le batala, lichankane li tlale galotse mahlo ho hira batala, ropong, hoba ba ntse ba tsebs barutuoa ba tlileng ho ithuta bobe. Vekeng ea pele ea khoelipula e Homme ho fihlela joale, motho hore mane le mane ho tla hiros

ha letho le isoang limarakeng. Ho maka-makatsang, le hore Motala sa ntsane ho reroa hore ho ncha- ha a tsebe lipalo, hape Motala Loc. 26. Ho se no tenngoa no tro ho jaloa joang meelinyaneng. Ho terateloa ha Gqukunga Location hore Motho e mong e Mots'o o hore Motho e mong e ka makhe-Kmishenara o ile a nehelana etsa mosebetsi oa hae ka makhethe le bokhabane bo tsotehang mosebetsing o mong o a o filoeng, hona ho ka bonts'a he, hore beng ba mesebetsi ha ba ke ba khetha batho ba lokelang mesebetsing ea bona,

Motho a ka phehang khang a its'etlehile ka hore lipolelo tsena tse lebisoang ho batala ha lia nepahala, ha a ka latela leele le leng la khale, le bolelang hore "e chitja ha e hlabe, è thula ka phatla; ho hlaba e lemileng linaka." Ho rialo ke ho bolela hore haebai motho e mots'o a ne a ka hireloa mosebetsi oo a o tsebang le hona oo a ka o etsang ka tse-bo, ho ne ho tla hlokahala li-

ho ka ha talinngoa motho e mong Palo ea lintho le tsohle e ile es le e mong e mots'o, a nkoa feela

TLHOPHOLLO EA BATALA Hangata ho se ho hlokometsoe hore ho batla ho sa hloaupe han-15982 morgen. Mabele mekotla t tle ha ho hiroa batala, Moputso 6234. Masimo a mabele 1351 Mor o lefshoang batho ba mosebetsi gen. Linaoa le llerekisi mekotla e o mong o litseng, o ec o memele

leballe feela ha mosebetsi oa matlo, ba phela metlaeeanyaneng bona o ntse o tsoela pele. Hom- e mebe moo ba penyaneng teng, le me e re ka ha ho na le maiku-metsaneng ea mekotla moo ho leng tlo a fosahetseng, a hlolang s senya litaba hore, motho e mots'o leha a ka tsamaea ho fu- bona. Ke mo ba fetohang linokomanoa e mong, mosebetsi (ane, matahoa le batho ba khese-hang. Ba lokileng ba jeoa 'metoane anngoe habohloko ke ntho eo. ke linokoane tsena. Ke moo mapo-Ho hiola ho tebetsoe batho mose nesa a eeng a re a kena ho phekola

ho boele ho memele batho ba ba tloano e time mahareng a ba ba-

sa likhomo tse ntle tse ka rekoang thabeloa pula e ngata. Motsotsong ka ha e le motho e mots'o feela. Polela enoa e tlatsoa ke Tlaleho tala li sala le batho ba seng ba (3) Mapolasi le libaka tsa Baoa joale ha ho so lokeloe ho lema. ho sa khathalloe hore o na le ea Sekolo sa Witwatersrand Uni- kae, ha bongata bo ee bo tlohe bo versity, malokana le litaba tsa ho ikele litoropong ho fumana mepu-

maraka oa ho rekisa kamehla, ho ba ha eba le fantisi Mtoselo le na ho sa talinngoe hore ba na le ea litoropo. Ho boetse ho bonahala ee e senyehe mahaeng boramapohlokomeloa ke hona hore ho ka Shawbury. Likhomo tse 51 tse i tsebo efe, homme ke ts'epa hore hape ka batho ba eeng ba fihle ba lasi bona ba be ba lokele ho batla 'na ha khothaletsa batho ho lema leng tsa rekisoa, ho ile ha sebeli batho ba bangata ba se ba utloi- bokane kapele ho hofeisi ea mong basebetsi ka thoko ho meeli ea soa chelete e £545. Theko e pha le lipuo tse kang e reng: "Motala oa mosebetsi le batho ba eeng ba naha ena, homme bona batho bana Komishenara o ile a chakela li- hameng ho feta tsohle ebile £17 ke motho ea sa sebeliseng mobul tle ho khobokana litoropong, hoba ba ntseng ba ts'elisetsoa ka har'a polasing tsa Trust, 'me a bolella homme ka karetso ho ka thoe hte hantle, Motho ea sa sebetseng ba se ba tseba hore ba tla hiroa, meeli ea naha ena, ba tlale metse mosobetsi hantle malapeng moo 'me metse e tlale batho bana. ea rona.

THE COLONIAL BANKING & TRUST COMPANY LIMITED ESTABLISHED 1910

For Absolute Safety . . .

When you entrust your savings to others you want to know that it is absolutely safe. That is what you can depend on with The Colonial Bank, which has been looking after your friends' money for 40 years.

Courtesy to all . . .

The Colonial Bank offers a friendly, courteous service to all—if it's a few shillings or thousands of pounds—we treat you all as millionaires.

Ease of Investment

You don't have to learn the banking business before coming to us. Let The Colonial Bant arrange everything for you-safely.

Simple Procedure . . . Banking with The Colonial Bank is straightforward --simple---easy to understand. We work together as friends.

Good Rates of Interest . . .

Let The Colonial Bank make your money work for you. With The Colonial Bank you are assured of the best possible rates of interest on your money.

THE

COLONIAL BANKING & TRUST COMPANY LIMITED

Corner SIMMONDS AND MARKET STREETS JOHANNESBURG

BRANCHES: CAPE TOWN, DURBAN, PORT ELIZABETH, PRETORIA, EAST LONDON, GERMISTON, BENONI, KRUGERSDORP, PAARL, PIETERMARITZBURG, SPRINGS, UITENHAGE AND LONDON, ENGLAND. *



P.O. BOX 650 (77 PLEIN ST.) CAPE TOWN

Ho bile le seboka sa Marena le Marenana le Sechaba mohla la 29 emang batho ba nahanang pele.

ka leboea sa sona. 'Me mohla la 23. fela mohla la 31 Phato. Ho fuma- e le motho e mots'o mosebetsing noe hore sebaka se ka lenngoang oa hae, a sa talimeloe hore boebeng tsa Litichere Molemo oa tlho- ke 19.067 Morgen, Liratsoana tse mo ba hae litabeng tsa bophelo hae, ke 8921 Morgen, Sebaka se sa ba kajeno ke bofe, litaba ha li lenngoang ke '29,733 Morgen. Li ka ke tsa ema temaneng e ka khomo 55,263. Limulete 15. Lieselt

bang ntle 698, Likolobe 9,599, Likhoho 43,918 Linku 100,809. Lipoli 35,5 8. Poont mekotla e 57,436. Masimo a poone

polelo tsa mofuta oona. Ka sebele, haho lebaka le ka

batho ba mafolo-folo, ba ma- betsing ka hore ha ho ka ke ha bobe bona, 'me ho be ho shabelloe tsoho a bobebe mosebetsing. hlokoa ea tlang ho thiba sekheo le ba senang molato, ka hona ku-

BA SA PHELA PAUL ROUX EMPA KOMELLO E MAT

Re sa le teng bes'o; re bona komello feela, Helang banna! Sekolo sa rona se kile sa eteloa ke sa Arlinton ka papali ea bolo. Taba tsa ba mpe; nonyana tsa lula batho lihloho, magheku a sa thape seka pere ea petsana. Basali melilietsane e ferekanya lipapali mehopolo; ic ba sa tsebeng ho khaba ba khaba.

TSE DING TSA MATHOKO

neng e lutse mane Ficksburg le- wa Rustenburg.

'Musi oa (Senior Choir) le Mong. 6. Haesale a ntse a kula

Joale he lemong sena Kopanong

(conference) ea O.F.S.A.T.A. e lu-

tseng mane Heilbron barumuoa ba

ileng teng ho emela lekala lena la

Whites, Odendaals Rus, Hennen-

L.C. Montisa oa Junior Choir.

lo sa Anglo Alpha.

WHITES: Mesuoe ea naha ea, KOSTER: Re bile le lenyalo

A hana "Tapatapa" a tsamaea hem ea khutla e se e pepiloe a e tlola holimo; a e oma; a e ke lori. Ea phethoha; bararo ba sheba; a e siee a mathele pe-le ho lelekisa moea feela bona! U-e ngoe ea lepaqwa e leng: Makotloa! ba e hooa kantle "Goal" ka koba a thusa. bona ho le molemo; hore phala e-mpe e tloheloe. Ke eo he taba:- Che ka sebele Molimo o etsa tse makatsang haholo; "Ha re mo-Baeti ba rona ba ponne, tsohle li rapeleng hle Bomokhotsi. O lokile ba sulafalletse.

ho tsoa.

aholo feela.

Re maketse metsi a ea re fella Ba e salasala morao; ba ea mona.

butle; ba re ba ekenya: "A hana "Kutse-kutse" a th'bella litoeba ba ea lehaeng la phomolo ba re siela mahlomola le Ba neng ba bapala ba tlotliss Ilo, ke bana me oa rona: Lydia

motse ona e ne e le bana:- Inde Motaung ea neng a le lilemo tse le Nyoni; Wachecha Wafika sec. 17 | 69, khaitseli ea rona:— Johanna Do what you like; B. B. Tapa Nhlapo ea neng o le lilemo tse Rusting Stars; Terraaa; Tou-Tou, 19.

Nature Study, Sugar, Che ea fela hantle papali ka mokhoa ona;— Bashemane 3—1 katlehong ea re re rapelle. Ke tsilisa le beng Paul Bauy: Banana 20 6 lettleka Paul Roux; Banana 20-6 katleho- ka bona hore lipelo li kong ea Paul Roux. Re le mema bo- kobele ke tsoanelo ea ntho tsohle hle maikutloa-pelo. le tlo inoess tsela e ntle e eang ho lane la pho-Tse ling ke tsena;- Mesuoe e molo,

le Mokaulengwe wa Rustenburg.

meli ea Paul Roux e kile ea hla- Ke sa tla le phetela beso. heloa ke kotsi mona; e ile Bethle--Makokoba

e malome hammoho le mangoane empa joale kea makala ha ke dumelloa ke nyale ngoana oa malome Oa mangoane o tsoetsoe ke motho o sele mme go ea utloagala go-

Taba E Makatsang

A. J. Dikobe, o re: 'M'e o tsoetsoe

anthe oa malome e ntse e le madi

The Bantu World, Johannesburg,

ho babali ba koranta ena ka taba Alfred Tsitso 'Mote le bana, Julia ena. Ke batla ho hlalosetsoa ka ts'oamoholo-holo eo o nahanne joang eena mothomi oa taba ena.

Re mohau haholo ka mosuoe- Evang, Kotsi oa D.R.C. tsana Mrs Hlalele eo aileng mane Arlington bohlokong, eo re sa tsebeng hore etlare ntoa ena e loana otlabe ase atlile, re mohau le patetse. ruri, tang-tang o na tla khangoa ke lerole. Che, babali ba rona tsebang hore

le eena ntate A.A. Bookholane mane serapeng sa mophato "Sekolo' hosasana le Lihoete, le li Beet, tse neng o Maautse e le la peiso e kholing li sa tla li tlile.

kea leboha Monghali. -Hlokoa-la-Tsela

MAREETSANE: A o ko o ntsunyetse mafokonyana a—o mo papiring ya morafe:-

Mafeking. Ba tla nna beke yotlhe sheleng.

Yo o re tlogetseng ka loso ke mosadimogolo Mmakooitse Ma-

E MONG nme o tlogetse batsadi le bana

ialo. Mo phitlhong ya gagwe go

PHILLIPOLIS: Motseahare oa mantsiboea oa 7 Mphalane motse

Ho ne ho thotse ho le bolutu empa re habola moea o monate o

Lorry tse peli li ne li ile Jagersontein. Li"Club" tse ileng e le Free State Callies basketball ea motse, le "Shining Star".

jana hore likolo tseo li phehe- mahane le mofumahali le ba bang. Young Tigers bona ba ea Tromps-Ba tla ba babatsa tsa koo. Mongh. S. Mothibi oa S.A.P. o fuburg. E ne e le bana ba sekolo ba Bacti ba keneng Whites ba fihla Koeneng ke Mong. B. Mpolokeng Iehem, Ea kulang ke mor'a ntate holim'a bona hobane ba ne ba bapaoa Orlando le Mong. L.M. Motsile Mothupi hospatala e leng Molele- lisoa le tsa "khale litau" ba tingoa

Bofifi Ha Selematsela **Ba** Alexander Thotho

Bana ba ha Selematsela ba apere bofifi ka mahlomola a lefu oa mangoane ke seke ka mo nyala la Alexander Thotho 'Mote ea ileng a patoa Pimville ka Sateretaha sa la 7 ho October. Phupu ea hae e bile kholo a felehetsoan ke Basotho ba bangata,

Mofu Thotho ke mora Morris pele eena a tloha ka morao. That re eene eo ke seke ka mo nyala ke nyale oa malome. Joale ke botsa teng ke 'Ma-mofu, rangoanae hethelie. Mosebetsi o ne o ts'oeroe ke

Selematsela Tsiliso Selematle-la le mofumahali, Mafumahali marena Mokheseng, Ma-nyakale nelo potsong ena eaka hore na Tabia K. 'Mote o ile a eta monna Lekulo. Re lla le bana ba Rama- Field, Benoni, has left for Hukuwa,

> patoa ke Moruti J. R. van Wyk le ts'elise. E sale ho tloha hoo re kutla tsela

Saturday, October 21, 1950

mehla ena ho ea pata batho. Lefu

ROSENDAL: Letsatsi la 30 rosi Matela ba Butha-Buthe ha-September e bile le leholo motsa- Mafatle ba ha Qhobela Molapo. lo ea lipere tsa bana ba Ma-Afrika mafahla ka la 5 November ha Ke sa le ngoathetse hee Bataung anthe mantsiboeeng a lona letsatsi leo ra mamela meloli ea bana J. J. Mohohlo le J. K. Makhobo. A. N. Poswa and Victor Joka.

moketeng oa lipina tsa sekolo. Erekaha mona lithabeng botsotsi ba bolauoa ke serame re hlile

ra ketaka hantle; chelete e ileng ea Batho ba legae ba dule ka bon- etsoa ka Iona letsatsi leo ea e-ba si go ya tirong ya kago ya Le-amo ja kgosi Montshioa kwa

Phomolo

Matichere a sa ilo pholisa lihloho Jas. Gomba le ba bang. Ba ne ba koloka. O tlhokafetse ka la 26 le bana feela ntho eo re kileng ra Bantuli le Marabastad. September, mme tiro ya phitlho e bona ke serame. Lijalonyana tsa Moruti W. Modikwane ya tsamaisiwa ke mogogi P. Nare a thusiwe ke P. Mokhutshane hampa

> fumahali mane Steynrust. Re u- roetsana e leng eona tsela ea utloa ka moruti Eph. Mokuena Modimo. ton ka li 12 tsa November ho mo- moradi mme Mr. le Mrs. Letoabe ruti J P. Selikane.

- Semanyamanyane

visiting their parents. Mr. Tolbert Mafi Sishuba, of Ryn

tseatsana ka tahlehelo ea lesole his home in the Queenstown disle lecha hakalo, Molimo O ba trict, Seeing him off at Johannesburg Station were Messrs S. Ngcongca, F. Magagula, B. F. Mrwebi

and Miss G. M. M. Sishuba. *

Roodepoort.

Who's Who In The

News This Week

After a month spent in Sekhu-

khuniland where he did research

work under the South African

Puxley S. Mokhudi is back at

346 Mr. Joe Moruti and Mr. D. Sebe-

ho are back at Excelsior after

*

*

National Council for the Deaf, Mr.

To Mr and Mrs Henry W. E bile thabo e kholo ha Mr. le Nxumalo of Orlando West a baby Mrs. Thabo Selematsela ba etcboy has been born recently. Both -E. M. Lesig tsoe ke M. Solomon Saule op mother and son are progressing favourably. George Goch, Cleme'nts le Moo-

* mmoho le Mr. le Mrs. Stanley A new arrival at Baragwanath Mokutu o etsetsoang tsoalo ea Hospital is Staff Nurse E. Dollie Poswa from King William's Town. On her arrival at Johannesburg morena le mof. Keble 'Mote Pe

tloane ba tla amohela mabeoana Through the "Who's Who' Morena Thabo Moshoesheo o tla column, Mr M. G. Baleni of Conba teng ka sebele. reef, Maraisburg, wishes to place on record the thanks and gratitude

PITSO

THABO

Ho bile le pitso e kholo ea ba who rendered assistance on the lekhotla la Pepenene ka Sondaha occasion of the death of Napoleon se fetileng dibui e le marena Baleni, recently. Alf H. Schloho, I. B. Moroe, A.

tlile ka bongata-ngata ba tsoang Jonathan Beki, at Van Dyk Mine,

funeral were Messrs G. Mgudlwa, Ke 'nete ntoa ea ho ripitla W. Mnyamani, J. Kekana, S. Ma-Mane kerekeng ea Apostolic moneri Kompese e ntse e ipha shaba, S. R. Mphahlele, J. Qwabe, Faith le teng ke lehlana-hlana ho matla koano hoba re ja manyale B. Melaphi, A. Sikwatane, E. Maja, lokisetsoa ho ea kopanong ea ma- a halalelang a bahlankana le ba- S. Gwayana and I. Leuta. *

hore ho tla ba le pulo ea kereke ea Apostolic Faith mane Arling-ha Mr. le Mrs. Bodibe ho nyaloa * *

tse wa Manoa, mmogo le da ngwe, Koleke ya gagwe ya dira £4, 4, 6. Re bile ra bona phefo a e tsididi ekete go mariga. Eka ba itokisetsa ho ea teng ka baase ea Mr. P. P: Pule oa mane Leribe e bitsoang Tjobolo. Salang Mashadi. Manyalo ana le a mang a bileng teng a ca thabisa. Re boetse re jele la Gilbert Nqolase a Nusla moradi na Xokotela. oreneng.— a nyala moradi oa Xokotela. Molula-Fika — Semanyamanya

mela.





PAGE NINE

BOPAKI BO TIILENG Lipilisi tse tumileng Tsa liphio le senya Lia hlatsoa li

hloekise mali



Makholo a mangata a batho a fumane thuso ka ho sebelisa Bipilisi tsena ho thoeng ke B.B. Tablets. Lena ke le leng la mangolo ao re a amohetseng. "Ke kopa hore u nthomelle botlolo e khole

ea B.B. Tablets hobane ha ke batle ho lula kantle ho isona joale hobane ke phelile ka mor'a ho is'ouroa be ramathesi Ha u ta'ocroe ke ramathesele, le liphio le

sebere, u na le molikoalikoane, litho tre hanang ho sebersa, senya se lokolang, litho tre bohloko, joalo joalo.

Li Lawis's B.B. Tablets li lokette benne le ber "a ka ho ts'banang.



Theko: 1/6, 2/6, 4/6. S.A. Agents: P.O. Box 7710, Johannesburg.



of his family to the Pimville people * The death occurred recently of Boksburg. He was laid to rest at oa the Benoni Location cemetery and among his colleagues present at the

Gauta e ncha (Goldfields Area) e maoba ga Aleta J. Menwe motseng theile lekala le lecha la O.F.S. wa rona Koster Location. Menwe A.T.A. le bitsoang Goldfields Areas o ne a nyadisa Morwadi wa gagwe. Branch. Koyanong (conference) e O ne a nyalwa ke Mokaulengwe mong se fetileng barumuoa ba Monvadiwa e ne e le Miss Dorotsoang lekaleng lena e ne le Mong. J.D. Motsile hlooho (Principal) ea Sekolo sa Odendaals Rus. La Mokaulengura wa Roster -A.J.K. Radikeledi Gape ka 2 October gwa tlho kafala Tebele morwa Bareng mono. O lwetse ka lobakanyana,

G.A.B. Ke Mong. L.C. Monatisa SHANNON: Ka la 30-9-50 pampimosuoe oa Sekolo sa Whites le ri ena ea seke ea fihla ho "agent" Mong, A. Lioma mosuoe oa Seko- ea rona e leng Miss C.S. Mompe, 'me eaba ke seo a se boneng! Ba-Kajeno ho tla be ho ena le bali ba mo hloa holimo, ba fihlemokete o moholo mane Oden- Ilana, ba mo fothakela, a ba a phadaals Rus oa ho phekisana 'mi- Ilela ka Mangaung ho ea batlela nong (Music Competition). Se- babali lipampiri. Sena se bonts'a kolo se seng le se seng sa tsena. lerato la pampiri ena mona.

man Virginia le Anglo Alpha le Lefu, mahlomola, le fetile le Ventersburg se tla romella hlo- mona haeso 'me le siile likheo ma- oa rona o ile oa sala o thotse ho se

tsoe ke Compound Manager, Mofu ke mora oa hae Carl Sello Khetha tsoe ke Compound Mahager, Moru Morena D.J. van der Merwe, Pa-paling ea Polokoe (Football) Ra-levenkele Morena Mots'ekhe (Mr H. Stein) oa Whites o ntsitse se-leng" ke bo-Miss C.S. Mompe, Bengh. E. Monnapula, Icabod Tha-

Lorry ea boraro e ne e nkile

papali ea bona le thaka tsa bona.

Mantsiboea ha e sale re lebella

methaka che ea fihla e sa hane

ho fihla. Ba bolela maemo ana:-

Free State Callies Basketball 27

Jagersfontein 11. "Scores" tsa Phi-

pha tse 2 tsa libini (Choirs). Mona ho tsoa Mong, Eph. A. oa ntate Ramalefane ea khoeli li tharo.

Sekheo se seholo se ha ntate Se seng sa lijana (Cups) se ntsi- Andries Khetha ha a lahlehetsoe pholileng.

no go tsile kgantsadie Keitumetse wa Manoa, mmogo le ba-

oa Ofeisi ea Li-agente Johannes- koa, E ka a ka fola,-Spartan burg, le Mof. S. Radebe oa Pim ville. Mong. le Mofumahali Motsile ba kile ba re khalo ho ea Johanesburg ho ea bona mora oa bona ea neng a kolobetsoa ke Mo-ruti S.G. Ntoane oa D.R.C. hlankana enoa o theoha mane Pe reng e tsoeu "Bloemfontein," eo ruti S.G. Ntoane oa D.R.C.

Baeti

TORCHES NEED BATTERIES

BOSHOF: Kajeno re fumane mo lisa e mong hape "Constable" Mo Molula-Qhooeng aileng a tlisoa bakeng sa J. Mokhothu eo eleng Joseph Moyafi.

tsoelo pele ngoaneso le lehlohono lo le katleho. Re bona hlopha sena sa lesokoa

na "Tennis" seo se ipitsoang "The Star Lawn Tennis Club", se eme ka maoto ho lukisetsa baeti ba bo na ba tsoang: "Warrenton. Christ iana" bao ba tlileng ho bapala mona ka li 1-10-50 and 2.10.50.

llipolis e le A. Lebona, M. Christian le L. Melato. EXCELSIOR: Re kile ra ts'oara nokete o moholo oa lipapali re etetsoe ke libapali tsa koana Welkom. Papali ea hoseng mona ha nkha mosi ba e ts'oara bana ba lehae tsa tsoa joaloka metsi. Sekoro mona ea e-ba Excelsior 16, Welkom 1.

Ho methaka e bile khatla-ntsusu fela hoo e bileng "draw-draw" Tsa Batho

J ALWAYS USE ANCHOR FAST COLOUR EMBROIDERY THREADS

This Is Mrs. Nomathemba. She is posting a letter to her son. The letter must travel a long way. It must be written on good paper. Mrs. Nomathemba bought a TUDOR writing pad with envelopes to match. Her son will be pleased when the letter arrives.

Look for the name TUDOR when you buy a Writing Padl



Mesuoe e kileng ea re khalo ke beng.— L. Ramabele, Luckhoff, D. Motshabi, Trompsburg, S. Leeuw, Liteneng le Mofumahatsana C. Sello. Ba kulang mona ke 'm'e Makhakha eo e seng e le lilemo a kula le Mofumahatsana E. Khaile ea tsoang ntlong ea baookí.

-Mogamaki oa Malulo

'MAMAFUBELU: Che re sa phese mona Mama leha re hlomphjoa ke mocheso oa letsatsi, le eona pula ipatile empa che, re ntse re baba-

Ka li 30 September re ne re le moketeng o monate oa lipina o neng e le oa Broadway Stars.

Libini tsa Broadway Stars ke ba latelang:- J. H. Mofokeng, A. E. Mahlophe le bo Ausi Mary Scrobe le Judith Nteleki.

Ka Mantaha ka li 2 October Tigers F. Club e ile ea etela Edenville teng che e ile ea fumana ba e emetse hantle ho baileng ba e hlola 1 nil matleng a Edenville empa Pasop my kind ka nako e tlang.

-Oa Teng

FRANKFORT. Motseng ona oa Namahali ho hlokahetse e mong oa litsiea tsa motse e leng moruti Jonas Phosisi, mookameli oa kereke ea Ethiopian Church ea Basutoland. Senatla sena sa Molimo se kutse nako e teletsana ke maoto. O patiloe ke mookameli, moruti Marago oa Heidelberg a thusana le moruti Thipanyane oa A. M. E. oa mona hae

Ka mahlomola a maholo batho ba motse ba bonts'a hore e ne e le monna ea khabane ka ho tla ka boholo kerekeng le mabitleng. Matsatsinyana a patuoe ha hlokahala mohlankana ea tsebjoang haholo papaling ea lesokoana (tennis, e leng Malapa Makati. O ne a "Save as much as 20% and more! NO CHANGE IN STRENGTH

NO CHANGE IN FLAVOUR

JUST MIX ONE SPOONFUL OF AMALTO WITH TWO OF COFFEE Brew in the usual way !

Imagine it! In the world markets the price of coffee is going up, up, up, Yet in your home the cost can now be brought down, down, down. The reason is Amalto-the latest product of South Africa's greatest coffee factory.

Without affecting strength or flavour, Amalto can be mixed liberally with your favourite brand of coffee. Yet Amalto costs only 1/6 per Ib.! So just imagine the money you can save . . . at least 20 per cent. and more . . . money that can be put to good use these days! Ask your grocer now for AMALTO.



AMALTO IS CUARANTEED UNDER THE FOOD. DRUCS AND DISINFECTANTS ACT OF 1929 AND IS MADE BY THE DEEVEE COFFEE CO., MANUFACTU-RERS OF





PAGE TER

Daring Tigers Meet Blue Tigers At Rietpan

(By A. Dipale) The Daring Tigers of Rietpan layed a thrilling soccer match on heir mound against Blue Tigers of Antswedi recently. Government School; when exciting competitions in basketball for

Daring Tigers, prepared to re-girls and mixed vocal choirs gave the day a tinge of brightness, rage their defeat at Motswedi, Young and old assembled together to enjoy a great deal of amuse layed marvellously. Both teams ment. At the close of the day's music performances Glencoe toptowed sportsmanship. Mr Mokiti- ped the list. in, the referee had no partiality.

The wind blew terribly and made made ball-control difficult. posed of scholars; teachers and ing of a nation; He promised to Mr. Mosiangoaka, principal of young interested workers. A few donate some more cups. Motswedi accompanied the teams. Europeans, among them Mr. Dent, The results were: B teams: Mo- District Inspector, Mr. Hamish. tswedi 1 Rietpan 0. A teams play- ex-Mayor of Dundee were present

The following played for Riet- Very few paren's attended ed a scoreless draw. pan:—A. Moraka (7 days no fine), M. Mothoagae (Mahamba ka M. Mothoagae (Mahamba ka Ndhiwana). S. Legae (6.45) I. Go-buamang (Ya wela Mothong). E. Pitse (Railway junction). J. Ntsoe (Capt.) Tshabatshaba, S. Gobua-mang (Rocks of London), E. Me-nvatsoe (White ducks). A. Dipale (Bomber Hitler), D. Sebaeng (Double Engine) and E. Mogashoa (Masterlock). Dundee Government Schools. St. Louis, Newcastle won two cups for both "A" and "B" teams. Ho nours of the 1950 Northern Nata! (Masterlock).

MAKE MORE MONEY By Making Your Spare Time Pay Seize This Opportunity To make BIG MONEY in your Spare Time and write to

AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP

vith previous years: Mr. Moora 113D Jeppe Street-Johannesburg, also spoke and emphasised the



Glencoe Wins Natal Modderfontein

Inter-Schools' Music

Contest

Saturday; September 23 was a gala day for youth at the Dundee

The big crowd was mainly com- value of such sports in the build-

round.

vards to score.

petition results; one of the judges But, fortunately the tactfull de

Close Competition

The basketball matches wer

basketball competitions go to this school. Presenting the cup Mr.

Improved Standard

remarked about the improved

tandard of music as compared

In announcing the music com-

the day the success it was:

(By a Correspodent)

Soccer (By Jonas Maponya)

The Bantu World, Johannesburg,

A big crowd of spectators saw an interesting match played by Happy Fighters and Young Tigers from Dark City. The match ended -1 in favour of Happy Fighters F.C.. In a previous match between the two teams the score was a 2-all draw.

VILLAGE MAIN C.C. **VS BORDER**

Village Main C. C. completed sional Commissioner and the delegates. There will be a series being first match of the season of the Pathfinder Scout of concerts cinema shows cover-Full results were as follows. Infants—1. Glencoe Government School, II. Dundec Swedish School, Lower Primary—I. Dun-dee Governmenut School, II. Gar-iee School. Each of these schols

Border chose to bat first and bers of the movement to repre-were dismissed all out for 15 sent the Tvl. Boy Scout Associaruns. T. Sykes 10 runs being the tion at the jamboree next year only batsman who made a stand. (non-European section). I. Mbozi took 6 wkts for 5 runs, Mfene took 4 wkts for 10 runs. **KIMBERLEY VISITS**

Village Main made 118 all out. P Bom 33, P. Gwarube 26, S. Bo-kwe 23, G. Payi 13, F. Sefurie 10,

On Sunday, September 24, a M. Abrams 7 wkts for 57 runs, T rrowd of about 600 witnessed an Sykes 3 wkts for 30 runs. Hamish encouraged the organisers Messrs G. J. Sithole; Malaza and G. Msimango and thanked them, for their untiring efforts to make Koffifortein.

Mfone 2 wkts for 1 run.

Heilbron All Blacks Beat Bloemfontein

And Lose To Denver

As if prompted by this the Win-On October2 the All Blacks Kimberley also fielded a strong ter Roses forwards began to show

of Heilbron played a fast and interesting soccer match at Heil-bron against Black Birds F. C. of Bloemfontein. The second for teams played well, the scores being 2-2. At 4 p.m. the "A" Sand teams started, within the for Koffiefontein were: Paul, Bo-josie, Majenge, Van Wyk and Sanders. finishing up by the Winter Rose's forwards, the Roses would have won by a big margin ders.

After halflime the "Blacks" successfully concentrated on long passing disorganising the defence of the visitors. 4 goals were scored in rapid succession n favour of Blacks and the

POTCHEFSTROOM

RESULTS

(By E. T. M. Legodi)

natch ended 4-1 in their favour. Two matches were played by the On October 8 the "Blacks' Bonny Boys Football Club on played a fast and interesting October 1 against Motherwells and game against a coloured the Blue Birds both of Potchefs-picked team from Denver, troom. The first match was play-Johannesburg at Denver. The ed against the Motherwells and match ended 3-2 in favour of ended 3-1 in favour of the Bonny Denver.

Boys. The second match was an -By Dahiel Manzi. interesting one and ended 5-1 in avour of the Bonny Boys.

The following were the players: Andrew Ntatseng (A.B.C.), Peter Rampai (3-0-3), Isaac Molekane (Tit for Tat), William Kheletsane (Tiny Kid), Lucas Maleme (Bonny Kid), Ezekiel Makokwe (The big

POTCHEFSTROOM

RESULTS

Scout Jamboree To Be Attended By **Two African Representatives**

Saturday, October 21, 1950

According to a decision made at the Twelfth Biennial Inter-national Scout Conference held at Elveseter, Norway, during the World Rover Moot, Austria's invitation to hold the Seventh World Jamboree in Austria was accepted. The Jamboree will be in the summer of 1951, and the number of Scouts attending is limited to 10,000.

At about the same time, the greater part of the task of raising 13th International Scout Con-funds lies with the scouts themference will be held at Salzburg, selves. Notices from Headquarters, Austria. will be sent to all members of the

At its last meeting, the Divi- movement explaining ways and sional Headquarters Council chose means of raising funds to cover Mr. J. R. Rathebe, Deputy Divi. travelling expenses for the two

The

KOFFIEFONTEIN

won by Kimberley the score being

3-2. The second match was won by

Koffiefontein by 1-0.

view with the Bantu World. fund to send two African mem-

> The two scouts who will act as delegates must be bona fide. members of the Association, preferably those who are holders of the First Class badge or King's Scout Certificate and the Bushman's Thong.

Koffiefontein had a big day on Monies raised in aid of the October 2, when a visiting team from Kimberley, the Shooting amboree Fund may be forwarded the Honorary Secretary, Mr. J. Rees, M.Sc., P.O. Box 8356. Stars played three matches at phannesburg and marked "Jamporee Fund." The ground was thronged by spectators. The first match was

LICHTENBURG SOCCER

At 4 p.m. the anxious spectators The South Eastern borders of saw hie first teams entering the ichtenburg was again a venue for ground, both fully confident to pectators when they witnessed a win. The Koffifontein teams backootball match between Litchenline was a powerful combination ourg Green Curlies and the Lichand they did much for their team. enburg Strangers football clubs. urlies won by 2-0.

The following represented the The match ended in a win for Green Curlies: P. Seeco (Black Koffifontein by 5-2. The scorers Magic); A. Moshou (No peace in Germany); R. Mothobi (Marphisco); S. Zondo (Zonke Matichara Slow poison); T. Potsane (Don't It was a fine day and the match touch me), Thabadira (Bonston Bomber-; L. Mothibedi (Look me not); M. Tlhako (C to C); B Seeco (Spitfire); Goalkeeper: A Mokhuended in a fine spirit.-Ph. I. San-

wane (Persian Cat) .- By Abe S. Mokoto.



ALWAYS USE

GENUINE

Jam-Buk

ointment

As soon as you start using ZAM-BUK you will feel better and in no time at all your skin will be quite well again. ZAM-BUK has been famous for many years as the world's greatest cure for all skin troubles.



in the green and white tin

FURNITURE

ON VERY EASY TERMS. BEDROOM SUITES 7/6 per Week DINING ROOM SUITES at 7/per Week

CHESTERFIELD SUITES 6/6 per Week

KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 6/- per Week

Free Delivery, Reduce your cost of living by Furnishing with us.

Everything for the Home PREMIER FURNISHERS Ltd.

(inc. J. Dembo & Co.) 52, Plein Street. (next door Old Church) JOHANNESBURG.



Lawyers, Shopkeeperseverybody uses SUNBEAM

some life in them as they systematically advanced with the ball towards the Royals' goals. Had it not been for the good de fence of the Royal's fullback, "Up and down," assisted by the lack of won by a big margin.

After a very exciting match, the final score wa sa 1-1 draw. The referee conducted the game well. Velile Mpiliso is a promising young player. -W. B. Pasiya

Brakpan And Springs

Play Drawn Game

The boys kicked og at 3.30 p.m.

vith interest and determination

fence of "Arai-rai" (R. Sulupha), "Green Mamba" (G. Sulupha) and

"Time-Time" (Akim) for Roses foiled the plans of the Royal for-

"Mad." Darkies Defeat Rand Leases C.C.

Playing at Rand Leases on October 15, Rand Leases (in the second innings) was dismissed by Madubula Darkies in 11 hours fo 33 runs all out, when they had 128 runs to fetch in the follow on. Mr. M. D. Mokgoetsi bowled well

n the first innings. There was a






There's more for the educated man. He fills the best position and earns bigger money. A course of study will put you on the road to success. Don't delay-start studying to-day.

DES OFFERED BY THE LC.C.

(M.J.C.), X (M.S.C.), Matriculation. National Di-mar Dislows in Barris Studies, Tasibond Examp.



vnen ne took 4 wickets in one over. This beautiful start is an enougragement to the Transvaal Bantu Cricket Union baby memer especially to over throw such good team in the calibre of Rand

thousand people.

Leases by a lead of 45 runs. It was a surprise defeat for Rand Leases after many years .--A. S. Mohohio.

The growth of South Africa from a small colony in the Capa to Nationhood was not achieved without hardship and struggles. Famous among those who have the heat and burden of the day were the Oudstryders.

- South African Industries have kept pore with the growth of the country and, to-day, the Clothing Industry alone employs over thirty

after years of experience in design and craftsmanship

DSTRYDER

STRONG ... COMFORTABLE ... DURABLE BUY SOUTH AFRICAN ... BUY OUDSTRYDER OVERALLS

Manufactured by Warbwear S.A. (Pty.) Ltd., P.O. Box 2641, Caps Town. (The Makers of SWEET-ORR & LYBRO).

the makers of the famous Sweet-Ore and Lybro Overalls have produced an ALL-South African garment and have named it the QUDSTRYDER ... a fine compliment to South African history.

Bonny Boys beat Klerks- (cock), Jacob Molefe (A.C.C.) orp All Blacks by 4-1 on Sun- Johannes Molehabangwe (Phonyolay, October 8, before 200 specta- kabemphethe), Samuel Makokwe tors who witnessed a thrilling (Remember your promise). John football match

This was one of the best matches and (S. Rabas 60 gallon)-By I. ever witnessed in Potchefstroom Everest.

this year. In a dull match the M.C.C. Football Team beat a visiting team from Vereeniging The Hungry Lions

PETRUSBURG

TENNIS RESULTS

(By Observer)

Petrusburg, played a friendly match against the South African Police L.T.C. of Bloemfontein on Monday, October 2. The Roses played the match on their court. and were represented by the following, Men A. G. Dibe, N. Mola le, M. Molale; J. M. Ramonotsi and S. M. Matebesi. Women: Misses V. K. Matebesi R. Marumo and Mrs M. S Matebesi.

ko, Melk, Mjambane and women Motsikoe, Mokhele and Ndweke-

Play started in the morning and was continued until 6.30 p.m. At the end of the game the scores were Petrusburg 136 games and Bloemfontein 97. Thus Petrusburg won the match by 39 games The home team wishes to thank the visitors heartily for the fine sportsmanship diplayed on that day and sincerely hope to play a return match in due course of

The club also wishes to thank Mr. L. Seleme for kind services rendered as Umpire throughout the day.

A Lawyer says: A Shopkeeper says: Whether I am seeing people on business in my office, or entertaining friends in my house, I know how important it is to use Sunbeam to keep the floors and furniture shiny bright.

In big homes and small homes, in hotels and office buildings, wherever you go you'll find that famous Sunbeam shine. Even the richest people choose Sunbeam for their homes-yet it costs no more than ordinary polish.



PHILLIPS

Always ask for

SUNBEAM POLISH Shines ... and shines ... and skines

Masea A Phetseng A Etsa Bo 'Me' Ba Ikhants'ang

E, ke 'nete! 'Me u tla ba 'm'e ea ikhants'ang ha u lulisa lesea la hao le phetse le thabile. Joale etsahoo lingaka le baoki kae le kae ba ho bolellang bo-'ma bana - nea lesea la hao PHILLIPS MILK OF MAGNESIA, Tekanyo e nyenyane ea PHILLIPS e felisa kapele bohloko ba moca le mala butle-butle, empa ka 'nete e ca hlatsoa. Joale lesca le tla ikutloa le phetse hape le shebcha hantle, MESEBETSI E MENG EA PHILLIPS MILK OF MAGNESIA 1. Le tseake lebeseng la khomo hore le tie le siloe hantie ka maleng le ho thibela lebese hore le se fetohe mafi. 2. Fohohla marinini a lesca ka cona ha meno a lona a hlaha. 3. Tiotsa maqeba a letlalong la lesca ka cona hore a nolofale have a se be bohloko.

HLOKOMELA HO ETSISA. Kopa PHILLIPS MILK OF MAGNESIA e le-botlolong le letala 'me u batle mongolo o reng, "CHAS H. PHILLIPS" pampiring e lebotlolong.

MILK OF MAGNESIA

U ka fumana bukana e molemo ca "Phillips Booklet" ka ho ngolla ho: Phillips Milk of Magnesia P.O. Box 8900, JOHANNESBURG. Ha u ngola, u hlalose hore a u batla bukana eo ka English kapa Afrikaans.





business. That's why I keep my floors clean and shining with Sunbeam, the polish that lasts for days. Sunbeam is economical, too.

A bright, cheerful-look- Sunbeam spreads so ing shop is good for casily when you put it on. You need only a little to cover a big space. The shine lasts a very long time, too; you'll find that it saves you work and money

A Housewife says:

The Roses Lawn Tennis Club of

The visiting team was represent-ed by: Men Messrs Alrich, Mono-

The Banta World, Johanneshurg. Saturday, October 21, 1950

FAGE ELEVEN

spoke in the last article in this

series. It will not be then the ques-

There is a common conscience

left by centuries of Christianity

in S. African Europeans, and part

of it is the inheritance of the

idea of those Primary Rights. It

African effort and agitation con-

centrated on them it would get

a hearing, and from them the

others would follow. But if it

speaks too much of the Second-

ary Rights at present, it enters

the realm of political rivalry,

where prejudice runs so high

that a man cannot hear his own

conscience, and it will not get a

Twelve Buses

For Orlando

Continued from page 1)

pany, Mr. Ngema relterated his

previous pronouncement: "I hope

I was neither misunderstood nor

misinterpreted when I said that

shares were open to Africans only

in my company. The explanation

more money and can buy every

this power would automatically

wrest control of the company from

our hands, which thing I do not de-

The time would come, Mr. Nge-

440-x-21-10 share the company offers. In effect

On the sale of shares in his com-

proper hearing.

THE KEY AFRICAN

the school.) We claim the right to men of the same ways of thought

choose our own job. (We have lost and same needs. Granted economic

the right, enjoyed by every man pressure these must have influ-

octere, to have some ownership of ence. It is for this reason that in

'land"). We claim the fight to go speaking of the KEY AFRICAN

freely to any part of our state's the first necessity, even from the

THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertise ments (Births, Marriages, Deaths pici in these columns is 3/- per inco, not more than 40 words. is 8/6 per inch, and no advertisement will be published unless cash postal order or cheque is sent with the advertisement. All correspondence to :--The Advertisement Manager, P.O. Box 6663. Johannesburg. SUBSCRIPTION RATES 12/- per year. 6/- per 6 months. 3/- 3 months.

Write to :--

The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

In Memoriam

DUBE .- In loving memory of my beloved husband Rev. Madodeni Dube who passed away on October 22, 1942. "Gone but not forgotten. Ever remembered by his wife and family .- Inserted by his wife Emily x-21-10 Madodeni Dube.

MAHOLEHO .- In cherished memory of our beloved nephew Albert Dugmore, Sonny (Sabu) who passed away on October 16th 1949 at Germiston Hospital. Little we thought that morn the sorrow the day would bring, God alone knows the sorrow and pain of parting without farewell -Always remembered by his loving Uncle John and Aunt Victoria. 447-x-21-10

MAHOLEHO .- In cherished memory of our beloved son and darling brother, Albert Dugmore Sonny who passed away 16th October, 1949 .-Oh for a glimpse of his loving face. and the sound of his voice that is still; We miss our loved one sadly, and know we always will -- Ever remembered by his heart-broken mother and father; and brother 447-x-21-10 Robert (Ponty).

MAHOLEHO.-Albert Dugmore, In loving memory of Sonny, who passed away 16th October, 1949, Beautiful memories treasured for ever of happy days we spent together, a loving smile, a happy face, a broken link I cannot replace .- Ever remembered by his granny Millicent. 447-x-21-10

MBUZOD 15 October, 1952, the ekuseni, edolobheni lase "Nobamba," Natal, naoti eside kangaka, ko-Sweni zetu, pezu kwamashu-280 oili nambili, 22. Ukunjulwa wake Esther Vilakazi naba-Elias, Amos, Meshacl

SITUATIONS VACANT

WANTED

The rate for Trade advertisement AGENTS for the Bantu World are wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS. BURG. Good commission paid for spare-time work. For full particulars write to, The Manager,

Bantu News Agency, Box 6663, Johannesburg.

T.C

X-21-1

AFRICAN TEACHERS WANTED WITH B.A. plus professional qualifications to teach in Secondary and Training Schools. 3 with Matric or J. C. plus professional qualifications to teach in Primary Schools. Apply: The Principal, Marist Brothers, Kutama, P.O. Matwiro, S. Rhod.

APPLICATIONS are invited from African boys and girls who wish to prepare themselwes for the Transvaal Junior Certificate in 1951. Boarding accommodation available all applications to reach the Principal, Tebediele Secondary School P. O. Koornpunt, via Naboomspruit on or before the 30th November, 1950. X-21-10

CITY OF JOHANNESBURG

VACANCY APPLICATIONS are invited from Non-Europeans for the following vacant position in the Non-European Affairs Department :---Grade "C" (£156-12-£204: Sports Organiser (Female).

In addition to the basic salary, cost of living allowance is paid in accordance with the Council's resolution of the 25th August, 1942, as amended.

Applicants should be in possession of a Diploma of the Jan Hofmeyn School of Social Work and a Certificate from the Transvaal Association of Girls' Clubs or equivalent educational qualification. A know ledge of First-Aid, Music, Drama Arts and Crafts and the organising of games will be a recommendation Applicants must be able to speak read and write English, Zulu, Seso-

tho and Shingaan. Canvassing for appointment in the gift of the Council is strictly prohibited. Proof thereof will disqualify

the candidate for appointment, Applications in the candidate's own handwriting on special forms obtainable from the Central Staff must be placed in us, hax in Room 223, Municipal Offices, not later than 4 p.m. on the 30th October, 1950 -BRIAN PORTERS, Town Clerk. x-21-10

KROONSTAD UNITED BANTU

SITUATIONS BANTU HOMES LTD. VACANT

JOHANNESBURG ROAD SAFETY ASSOCIATION Vacancy For African Organiser/

Lecuturer APPLICATIONS are invited for the above post from SUITABLY QUALI-FIED PERSONS ONLY. Applicants must (i) be over 21 years of age, (ii) have passed Standard 8, (iii) have had considerable organising and lecturing experience, (iv) possess a driver's licence, (v) be imbued with an earnest desire to help the Afri-

can people. Salary £240 p.a. inclusive. Applications together with copies of recent testimonials should be addressed before October 25 to: The Organising Secretary, Road

Safety Association, 601 Nataid House 14 Plein Street, Johannesburg. x-21-10

APPLICATIONS are invited for the following posts at the Khaiso Secondary School, Pietersburg, from the beginning of the first term 1951 Applicants must submit full name age, marital status, certified copies of certificates and testimonials and state extra-mural activities. Applications must reach The Principal P.O. Box 226, Pletersburg, by Octo ber 31st, 1950. History, forms 1-V: graduate preferred. Science, Xhoss or Zulu, forms 1-V, graduate pre-

x-28-10 ferred. MISCELLANEOUS

CALLING ALL MEN!

Vitality, nev Energy, Blood defficiency restored by DIANA No. 103. Price 2/6; 5/-; 5/6; from DIANA LABORATORY, Box 33; Benoni

THUSA MORENI BUS & DRIVING school." Come to me to qualify as a FIRST CLASS driver of Taxis, Light Delivery and Passenger buses. J. BRONKHOEST P.O. Box 34, Duivelskloof, Tyl. 386-x-21-10

THE BANTU SHOPKEEPER'S FRIEND

I OFFER to keep your books, write Butcher's Meat Re- Procure, explain, keep up to do Taipp assist at stocktaking. Expert advice regarding Income Tax, Business Management free to clients ony Bokkeeper/Fieldman for Price List Publishing Co., 729 B White City, P.O. Moroka, Johannesburg. 416 x-21-10

IMPORTANT NOTICE TO THE THE SHAREHOLDERS OF THE

HEREBY summon a special General Meeting of all the shareholders t meet and discuss the allais of th company at the following meeting which I have called to meet in Durban Pictermarifsburg and Johannesburg areas As follows:-(a) Pietermaritzburg: School room

at George Town Educate on the 28th October, at 2-\$ p.m. (b) Durban: / Fannin School Clement Township on the 29th

October at 2-3.30 p.m. Johanneshurg Wemmer Hall o the 4th Novamber at 2-3.30 p.m. At each of these meetings th shareholders after the fullest examination of the books and the Balance Sheet of the company will be asked to make and pass appropriate resolutions to effect the following purpose viz:

(1) Election of Directors, (2) Election of Secretary of the company. (3) Appointment of a Public Officer of the company, (4) Appoint. ment of the Auditor, (5) The election of new Secretary, (6) Date of next. General Meeting .-- P. kn L Seme (Managing Director), X-28-10

S.A. Confidential Information and S.A. Confidential Information and Advisory Services (Pty) Ltd., 30-31 Barkly Arcade, 38 Market Street, Johannesburg: ,Is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge. T.C.

DONALDSON ORLANDO COMMUNITY CENTRE

Applications are invited from Africans who are qualified and prepared to undertake the catering at the Donaldson Orlando Community Centre, Orlando.

The Centre has an enrolment of about 1,000 members and serves as the focus of social life of the community.

The Premises contain a modern kitchen with an electric stove and scullery. Applicants are advised to call at the Centro and satisfy themselves of the facilities and requirements.

The following factols will be taken into consideration when considering the applications :-

- (a) Previous catering experience (b) Previous business history; (c) The amount of capital avail-
- able and its source;-
 - (d) Ability to keep records; (e) Where resident N.B. Preference

will be given to a resident of Orlando, if other factors are equal. All applications must be addressed to the following address and must ater than 15th Sautember 1950 :---

The Secretary; Board of Trustees, Write or call: A. W. THODLANA, / Donaldson Orlando Community

YOUR

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

SETLOLO SA ATOOM

SENA ke setlolo se makatsang, se matla ho fodisa Ditso melomo e nang le ditatsoa. Dintho tsohle tse ncha kapa sa khale. Komans e nyenyane 2/6 e kholo ke 4/6. Ro-mela chelate ka poso bo:

mela chelete ka poso ho: Gerrit Bakker (E D M S) Beperk,

Aptekers en Drogiste,

P.O. Nylstroom kapa Warmhad kapa Naboomspruit.

territory. (We have lost the right political point of view, is that to leave the state's territory with- Stabilisation in work of which I DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Meterical" This list is sufficient to show that tion of others debating what they the secondary rights now enjoyed shall do with him. It will be he (division of "Drive-A-Car School of Motoring". Experi Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. En-quiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets. n western European society are who will speak his needs and with uncertain value, each apparent a sense of responsibility of gain "freedom" being accompanied the needs of our social organisation by the loss of another. It reminds that will command respect. us also that the question of conceding the "modern" rights rapidly to the non-Europeans in

T.C

corner President and Rissik Streets. this country can always be side Phone: 22-8625. T.C. tracked by raising the question as o whether they are ready for them, not having enjoyed them to

DRIVERS WANTED

You may never own a motor car bus or lorry but to know how to drive is one of the best investments. MOTALAMOBI DRIVING SCHOOL P.O. Box 83, Duivelskloof,

N. Transvaal. 310-x-11-11

IZIMPAHLA ZOKWAKHA ezithengisa ngamanani aphansi ukwealula, e- them, it is easy for people to go mzini wonke, umqondo wethu yimbuyisely encane nokushesha komsebenzi. Ngamanani ethu ningakha izindlu zinu ngezindleko ezehlile. Isibekezelo noma esincane siyemukelwa, Sischenza kakhulu ukuthumela izimpahla eziningi nama oda siyawa shesiisa ukuwaphendula. Sinazo zonke zinhlobo zezimpahla zokwakha ezilashwe ngaphansi :

Amazinki, impahla yomfulelo, amapulangwe, ceiling, amapulangwe isefdilata yeznkukhu nezingulube izinsimbi zokunisa ucingo, izikhonkwane, awolniye, upende, i laykold, lime, usmende, i membrane, uvanishi, izimpala zokwenza i 3 Ply nama sutkheyisi Sinezimpahla eziyi 1001 zokwakha. Ikheli lethu yileli kuphela, 125, Quen Street, "National Timber Company' ibhekene ne Ku- Classified Columns zwayo's Music Stoon, Wozani nibonane nathi. Orce amanani atholakala uma edingka.

FOR SALE

FOR SLE

A considerable umber of fully 4683; A.M.A.B.S Share 381. paid up shares in he Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellat business as proprietors of a lus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Loopions, as moli an end with the second P.O. Box 1744, Juannesburg. T.C.

PROPERTY for sale for Natives, Wallmannsthal. J 0. deposit, balance S

used in the scheme, also

insisting on them you will create Miscellaneous aphansi endlai amafastela, izivalc HAIR-CLIPPERS SHARPENED at is simple. Africans are poor and 2/6 each. While-U-Wait. Cameras can only pay small amounts which made at £22. 10s. 0d. each. Apply: entitle them to few share units. Pennincton's Hairelipper Sharpeners. Indians and Europeans have much 36 Wilstead Str., Benoni, Tvl.

APPROPRIATIONS

date and as to whether it were

not better to develop them under

a different system more in conti-

nuity with that which they have

had up till now. When therefore

the status of the non-European i

commonly discussed in terms of

these secondary rights and of the

political captions connected with

on talking with apparent interest

Where To Concentrate

Now my argument is that if you

concentrate on the Primaries such

smoke screens cannot be put up,

for they are clearly inalienable

rights of every man. Secondly by

while nothing is done.

"MONEY" AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSO- ma said, when Africans will have CIATION: Ballots drawn for week- as much money as their fellow x-28-10 ending FRIDAY, 13th OCTOBER, 1950. South Africans (Indian and Euro-Ballots for £50 loan (with suitable pean); and it is then that shares security) or cash value of £20 in in this company will be open to Section I.

Johannesburg "D": Appropriation 3513. Share 3413; Appropriation 4783. Share

Johannesburg "E": Appropriation er-prospective of a farm near Ja-1382. Share E.11282; Appropriation bavu Township. The land is priced

0185, Share E.110085; Appropriation East Rand: Appropriation 1461;


hare ERB.1361. B.623.


West Rand: Appropriation 1477 modation.

everybody. NEW PLANS Referring to other developments, Mr. Ngema said that he was a buy-

sire.

3891, Share E.113791; Appropriation at £25,000 and if the deal goes through, work will start on the nema, a school, clinic and a forefor use by Africans visiting the city. To date, no such establishment exists in the City and Afri-Pretoria: Appropriation B.0723, Share cans coming on short visits are faced with the problem of accom-







J. A. F. A. LOSE BOTH MATCHES AT BULAWAYO **Rugby Trophies** Hooliganism, resulting from lack of sportsmanshik among

On Wednesday, October 11, three months after the return of the Johannesburg Bantu Football Association tourists from the Belgian Congo and Northern Rhodesia, a Johannesburg African Football Association touring side left dohannesburg by train for Bulawayo where two matches were played last week-end. Both matches ended in favour of Bulawayo by 3-0 on Saturday and 2-1 on Sunday.

which should have taken place at The Rand team is expected to Sports Club has accompanied the Robinson Deep Mine last Sunday. remain at Bulawayo for a week team. With him as co-manager is October 15 was cancelled at the where they will play about six Mr. Guy Mtimkulu who is also re- last moment because the ground was still under reconstruction. matches. It is hoped that the J.A. serve. Now that the rugby season is clos-

MOTHIBATSELA SPRINGS SURPRISE IN

tourists 8-0, recently.

B.S.I. TENNIS

CHAMPIONSHIPS

Men's Singles: T. Mothibatsela

ter finals.

M. Jordaan.

DETAILED SCORES

F.A. will meet a Katanga repre- The names of members of the ed to allow players to participate sentative team. It will be remem- second Bantu soccer side to under- in cricket fixtures, trophics will be bered that Katanga beat J.B.F.A. take such a long tour are: Examination, Slow Motion, Barberton, T.B.R.F. Union to be held at the Johannesburg Africans are also Full Basin, Robi Labanjwa, Ameri- end of this month, said Mr. V. K.

expected to proceed as far as Beira can Spoon, D. and D., Lang Kop at the end of this month. Mr. D. R Banya, Nganda and J. Mdlalose view. Twala, manager of the Bantu (goalkeeper).

Hooliganism At Khomo Captains Tyl Team For S.A. **Sports Grounds**

African players and supporters,

is beginning to make sports

grounds very unpoular.

Reports of assaults at shorts

grounds over week-ends are

increasing. Some strong and

popular clubs are deteriorating

because victory exposes them

At the Bantu Sports Ground,

Johannesburg, on Saturday,

October 15, the United Rhode-

sians, who won 2-0 against

Stone Breakers complained that

they had been attacked with

knives, sticks and stones and

robbed of their clothing and

money. One of the Rhodesians

was taken to the General Hos-

Tournament

The following have been selected to represent the Transvaal in the forthcoming S.A. Bantu Tournament to be held at East London in December 1950 :--

Men: G. Koomo (Central, captain) S. Stein (West Rand), M. Nhlapo (Central), R. Mogoai (Alexandra) and P. Xulu (South-East Rand). Women: Miss Babsy Rankus place at the B.M.S.C., Eloff Street, Johannesburg at 8 p.m., Saturday West Rand). Miss Winnie Maboea (Central), and Miss Vester Mpama Central).

The following will represent the B.L.T.U. in the S.A. Board meetints as delegates:— Mr. R. D. Moefe, Mr. D. Sephamla, Mr. A. Mobhlo, and Mr. G. Khomo.

will le announced later.-Sebataladi.

Tv), Tennis Finals

The men's singles and doubles mals of the Tvl. Open Championships will be played off at the Bantu Men's Social Centre, Johannesburg, on Saturday, November 4,

AT THE B. S. C.

GROUND

The Bantu Sports Club senior division teams did not play last week-end as some members had Results: East Champ D'Or w. o. been picked for the Association's representative team now touring

Roodepoort West "B" last Sunday on the opening of the W. R. and D. Bulawayo and Beira. Following are junior division junior division championships. teams week-end results: Henry In a friendly match the F

Clay 1, Tholeni Tigers 1, Buffalo Squads of Sophiatown beat Lewis-In a friendly match, the Flying Flats 1, Zulu Messengers "B" 1, Zulu Olympics 0, W. Tigers 3, Stuttaford Rangers 2, C. K.

Batlers 1. United anodesians 2, Stone Bundee Rebeilians 1, Croadillars 2, Motherwells 1, Bergville Lions "B" 1, Croxley Lions 4, Grasshoppers 2, Times 2, F. Swallows Durban Deep "C", Roodepoort "B" Durban Deep "C", Roodepoort "B" C", Roodepoort "B" C", Roodepoort "B" Comparison of the founder and organ Victor Joka himself a

sheets.

Order. F.O.R. Durban.

ARBEE STORE,

115, Queen Street.

DURBAN.

9090999999999999999999999999999999999

Moonlight Stars 0, Wakker-The secretary of the Association, plete set of jerseys and stockings


10-8. Women's Singles: Mrs. R. Solo non beat Mrs. E. Lechuti 6-4, 6-4 Men's Doubles: G. Raleie and S

thibatsela and A. Serame beat J van Rhyn and Motaung 6-2, 6-3.

beat J. T. Mokeyane 3-6, 6-4, 7-5. J. Salagae beat A. Seekoe 6-2, 4-

There was a surprise defeat in the men's singles semi-finals when T. Mothibatsela beat J. T. Mokeyane, like winter championships finalist. In the top half Seekoe ex-Burgess beat A. N. Sefotlhelo and tended Salagae fully in the quar-S. Phayane 6-1, 6-4, D. Mile and J Murison 6-2, 6-4. J. T. Mokeyane Alexandra Tenni Championships: for the women's finals in the top and T. Matlhape beat S. Lichabe Mrs. R. Solomon has qualified half. Her opponent will be Mrs and T. Monye 3-6, 6-0, 6-2. T. Mo

-By "Fulcrum"





Mr. Sondlo as secretary of the D.O.C.C. PREPARES Union wishes to apologise to all ugby followers who went to Robinson Deep to lear that the games and presentation were TOUR

pital for treatment.

to assaults.

FOR DECEMBER

The two final mitches due last Sunday were, Olynpics vs. Robin-son Deep for the I.M.C.A. Smeld Centre to Port Elizabeth is being and Orlando vs. Olympics for the planned for December 14. The competition will be in boxing.

Transvaal are holders of the tennis and indoor games, according Kgoboko beat Mots'oari and L N.R.C. Trophy his year (S.A. to a letter issued by the secretary Mpongwana 6-4, 6-2, A, Alrich and Games) and Orlado won the Big of the Centre, Mr. S. S. Ntombela Ben Trophy in th local games. Negotiations are proceeding.

> **Didoof Meets P.** Jamaine By SEBATALADI

Presentation

Postponed

The presentation of trophies

presented to the winners at the

Sondlo, the secretary in an inter-

postponed.

Wellbeloved Tromy.

by popular request.

Alexandra, Sunday, Oct. 15:

maine beat M. Molefe 5-7, 7-5.

6-4. R.D. Molefe beat E. Modikoe

Agulhas 7-5, 6-8, 6-4. L. Moo

beat J. Myles W.O. R.D. Molefe

beat N. Mogorosi 8-6, 6-3. L

Mooi beat E .Hoffman 8-6, 6-3.

This Diningroom

Suite Deposit £5-0-0

Price £36-0-0

Monthly £2-0-0

ALSO Large Selections

of Bedroom Suites, Kit-

chen Suites, Beds,

Wardrobes, Stoves, etc.

TEMPLE

ONLY FROM

A. Division Men's Singles: P. Ja-

The Alexadra tennis championships which started on Sunday, October 8, hay reached quarter-finals in the A. division men's and women's single.

H. Didloof the 25 year old defending champion, meets P. Ja- Batlers 1. maine, last yer's runner-up, in one of the top-half quarter-finals. When they mi in the final last year Didloof won 6-0, 6-4, 7-5. R.D. Molefe, te veteran, will face S. Sikakane and although the

h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the expense of Mica Nhlapo. He will now meet.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the expense of Mica Nhlapo. He will for the Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the expense of Mica Nhlapo. He will for the Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the expense of Mica Nhlapo. He will for the Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the expense of Mica Nhlapo. He will for the Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation, reached quarter-final at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, Lucky Lads 2.
h. Mogoai, contrary to expectation at the lange beat Miss Z. Smith 6-4, 2, now meet the teracious H. Makho- Magerman 6-3, 6-4. Miss W. Ma stroomistes 1, Ladysmith Canon 2. The secretary nofane in the lower half. L. Moni boss heat Mrs. P. Jamaine 6-4 Lucium Wandows 1, Lucium Tada Mr. B. D. Separ

The date and time of departure

Transvaal Association for non-European Professional Boxing takes night, October 28. This promotion was originally intended for October 21 but has been postponed because of the Vic Toweel-Alvaro Nuvoloni world bantamweight championship a short distance away from the B.M.S.C.

MAIN FIGHT Theo Mthembu (The Brown Panther) the fighting schoolmaster from Alexandra, meets Kid Leopard over 10 rounds in the Transvaal lightweight elimination contest. The winner of this scrap will make a bid to capture the Tvl. championship presently held by One Round Homicide Hanky who is also S.A. title holder.

counds.

4 rounds.

Routh Africa's

LARGEST

used motor

DEALERS

Welcome visits

from BANTU

CUSTOMERS.

Call at any of

our BRANCHES

220 Eloff St., and

c/r Main and

Nugget Sts.,

Johannesburg.

BIG PRO. BOXING

TOURNAMENT FOR

OCTOBER 28

By A. X.

The second professional boxing tournament sponsored by the

.

The supporting bouts include the injured recently while training Rand's popular fighters who are Mr. Freddie Thabede, Secretaryfast climbing the boxing ladder. Organiser, is arranging to match Middleweight: Sam Sanky of an Evaton boxer. He motored to Evaton vs. Charles Sabe over 6 Evaton during the week. rounds. Lightweight: Gideon Makatalela

Welterweight, Ace Matloha (Fighting Gib) vs Adam Tshaba-(from Harry Mekela's Sophiatowr ala (Everlasting) over 4 rounds. stable) will meet an Evator. boxers. His original opponent was meets Freddie Motsoege over 4

WEST RAND TENNIS

Mr. Thabede told me that owing to the changes which had to be applied to the programme for the last few weeks, a confirmed list could not be issued earlier than now.

Featherweight: Mike Edward

Bantamweight: David Gogotya vs. Abe Maselesele (Beans) over

New Rugby Club At White City

A new rugby team is being form

ruggerite and athlete on the Ro

1950;-Sebataladi.

Obtainable from all grocers in bags of 100lbs., 50lbs., 25lbs., 10lbs., 5lbs. Manufacturers: PREMIER MILLS Co. Ltd. Johannesburg.



beat E. Hoffm lower half. L. Mooi boss beat Mrs. P. Jamaine 6-semi-finalist. to be the first 6-4. Miss C. Leeuw beat Mrs. Wtson 1-6. 6-3. 7-5.

Women's M. ches B. Division Men's Singles' W. Mrs. C. Davis versus Mists are: Daniels beat J. Sephoka 6-76-0. Mrs. C. Davis versus Miss are: ngeni; Mrs. I. Myburgh vers. Mrs. Du Preez; Miss C. Leeuw versus Mrs. Miss T. Langa; and Miss. W. Mrs. boea to meet the winner betweed Mrs. R. Jacobs and Miss G. Mvu bu. G. Khomo, the S.A. Bantu cham-pion, is not competing in the

pion, is not competing in the 4 16-2. J. Mzondel beat J. Jaas singles but has entered for the 6-6-2. W. Mday beat L. King

singles but has entered for the 0 = 0 = 2. W. Mday beat D. This doubles which are expected to start on Sunday, October 22. Mr. H.H. Mavi, the secretary of the Tvl. Bantu Tennis Union, is the referee of the tournament. B = 0 = 2. W. Mday beat D. This 9 = 6 = 1, A. Ngweya beat S. Mo-left 3 = 6, 10 = 8. Examble beat A. Kh 6 = 0, 6 = 7 Sam Thoabala bear F. Mafethe 6 = 1, 6 = 2. (By Hitout) Tuesday October 10 was a red letter day at Western Native Town-ship when the Wanderers L. T. C. of Vereeniging played a friendly

r. Phillips Referees Softball Match

The Donaldson Orlando mmunity Cenrte softball am met Germiston at the irton Hall ground on Satur-October 14. Orlando y. ams were composed of boys d girls. Orlando won the nior division match by 21 mes to 19 and Germiston on the senior by 15-8.

Women's Singles: Mrs. C. Davis beat Miss W. Madibela 6-2, 6-3 Dr. Ray E. Phillips, princi-Miss A. Mbangeni beat Mrs. M. I of the Jan H. Hofmeyr shool of Social Work was beat Mrs. A. Arendse 6-0, 6-2. e referee. Mr. and Mrs. S. Ntombela accompanied the la 6-3, 6-4. Miss D. Saul lost to rlando teams-

FURNISHERS

TEMPLES FIR TERMS

42 PLEIN ST. JCIANNESBURG

Jupiter Wanderers 1, Lucky Lads fixtured. bucks 0, N. H. Beans 1, Natal All Blacks 0, J. Callies 3, Crocodiles 1

N. Q. Brothers 1, Tholeni Tigers 2,

N. Stars 0, Crocodiles "B" 2, N. Stars 1, Springboks 1, M. Swallows

Western L.T.C. Beat

Vereeniging

of Vereeniging played a friendly

match against the Western L. T. C.

The match was played on 2

courts and both sides showed a

good courtcraft, as a result the

match was thrilling and a big

crowd came to the tennis courts

to give both sides hearty cheers.

The home team proved superior

when they beat the visitors by 47

games after a really closely con-

The following players represen-

ted the home team :- Stan. Koos

at the local courts,

tested match.

and L. Maphanga.

Industria

"A" 4. Croxley Lions 1, T. Home Lads 1, Stone Breakers 2, Bush-fees this month will not be ferror the or each have been pur-fees this month will not be

area are invited to join.





Distributors-Fassett and Johnson Ltd., 72 Smith Street, Durban.



Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa Location: Johannesburg ©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.